



Crna Gora
Vlada Crne Gore



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO	11. 06	20 25. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	13/25-1	
VEZA:		
EPA:	566 XXVIII	
SKRAĆENICA:		PRILOG

Br: 11-011/25-1782/4

4. jun 2025. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 29. maja 2025. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O STRUKTURNIM MJERAMA I DRŽAVNOJ POMOĆI U RIBARSTVU I AKVAKULTURI***, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20, 65/21, 48/24 i 80/24), ovaj zakon donese po hitnom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su VLADIMIR JOKOVIĆ, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i KATARINA BURZANOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

PREDSJEDNIK
mr Miloško Spajić, s. r.

ZAKON O STRUKTURNIM MJERAMA I DRŽAVNOJ POMOĆI U RIBARSTVU I AKVAKULTURI*

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom utvrđuju se uslovi, način i dinamika sprovođenja mjera strukturne podrške u ribarstvu i akvakulturi, sistem upravljanja i kontrole sprovođenja strukturne politike, uslovi, način i dinamika sprovođenja mjera državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi, kao i druga pitanja od značaja u dijelu finansijske podrške u ribarstvu i akvakulturi.

Član 2

Strukturne mjere u ribarstvu i akvakulturi su niz aktivnosti koje se sprovode radi smanjenja privrednih, socijalnih i teritorijalnih razlika u sektoru ribarstva i održivog upravljanja ribarstvom, u skladu sa glavnim prioritetima strukturne politike u ribarstvu i akvakulturi.

Član 3

Sredstva za sprovođenje strukturnih mjera u ribarstvu i akvakulturi (u daljem tekstu: sredstva podrške) obezbjeđuju se iz sredstava Evropske unije, međunarodnih ugovora, donacija i Budžeta Crne Gore.

Član 4

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 5

Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeća značenja:

- 1) **korisnik** je privredno društvo ili preduzetnik, odnosno drugo pravno ili fizičko lice koje se bavi ribarstvom, akvakulturom ili preradom proizvoda ribarstva i akvakulture i priznate organizacije proizvođača koje ispunjavaju uslove za dodjelu sredstava podrške u skladu sa ovim zakonom, kao i organi državne uprave i organi lokalne samouprave koji su korisnici sredstava podrške;
- 2) **sektor ribarstva i akvakulture** je sektor privrede koji obuhvata sve aktivnosti proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva ili akvakulture;
- 3) **prioritet strukturne politike** je skup posebnih ciljeva kojima se ostvaruju opšti ciljevi strukturne politike u ribarstvu i akvakulturi;
- 4) **projekat** je svaki projekat, ugovor, aktivnost ili skup projekata koje je odobrilo upravljačko tijelo u skladu sa ovim zakonom;
- 5) **višegodišnji program** je jedinstveni dokument koji sadrži odabrane prioritete i ciljeve koje je potrebno ispuniti uz pomoć mjera strukturne politike;
- 6) **javna finansijska podrška** je svaka finansijska podrška iz Budžeta Crne Gore ili budžeta jedinica lokalne samouprave ili drugih javnih domaćih i stranih izvora, bilo da se radi o donacijama ili kreditnim sredstvima.

II. STRUKTURNA FINANSIJSKA PODRŠKA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI

Član 6

Glavni prioriteti strukturne politike u ribarstvu i akvakulturi su:

- 1) podsticanje održivog ribarstva, te obnova i očuvanje vodenih bioloških resursa kroz sljedeće posebne ciljeve:
 - a) jačanje privredno, socijalno i ekološki održivih ribolovnih aktivnosti,
 - b) povećanje energetske efikasnosti i smanjenje emisija CO₂ zamjenom ili modernizacijom motora ribarskih plovila,
 - c) promocija prilagođavanja ribolovnog kapaciteta ribolovnim mogućnostima u slučajevima trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti i doprinos primjerenom životnom standardu u slučajevima privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti,
 - d) podsticaj efikasne kontrole u ribarstvu, uključujući borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova, kao i tačnost podataka za donošenje odluka, i
 - e) doprinos zaštiti i obnovi vodenog biodiverziteta i ekosistema;
- 2) podsticanje održivih aktivnosti akvakulture te prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, čime se doprinosi sigurnosti snadbijevanja hranom, kroz sljedeće posebne ciljeve:
 - a) promocija održivih aktivnosti akvakulture, naročito jačanje konkurentnosti proizvodnje u akvakulturi, uz istovremeno osiguravanje dugoročne ekološke održivosti aktivnosti,
 - b) promocija stavljanja na tržište, kvaliteta i dodatne vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture, te prerada tih proizvoda;
- 3) omogućavanje održive plave ekonomije u obalnim i kopnenim područjima, te podsticanje razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica, kroz sledeće posebne ciljeve:
 - a) pružanje podrške aktivnostima koje doprinose omogućavanju održive plave ekonomije u obalnim i kopnenim područjima,
 - b) podsticaj održivog razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica.

Član 7

Prioriteti i specifični ciljevi strukturne politike utvrđuju se u skladu sa Nacionalnim strateškim planom razvoja akvakulture i Višegodišnjim programom za ribarstvo i akvakulturu.

Član 8

Nacionalni strateški plan razvoja akvakulture (u daljem tekstu: Nacionalni plan akvakulture) donosi se radi ostvarivanja ciljeva i prioriteta u akvakulturi:

- 1) izgradnja otpornosti i konkurentnosti kroz:
 - određivanje područja pogodnih za akvakulturu,
 - pojednostavljenje regulatornog i administrativnog okvira,
 - podršku edukacija o nadzoru bolesti i promociju istraživanja i inovacija o zdravlju životinja i javnom zdravlju,
 - podršku planova prilagođavanja klimi i ublažavanja klimatskih uticaja,
 - promociju organizacija proizvođača u akvakulturi,
 - obezbjeđivanje sljedljivosti i digitalizacije kroz distributivni lanac,
 - podržavanje diverzifikacije i dodavanja vrijednosti proizvoda;
- 2) učestvovanje u zelenoj tranziciji podsticanjem:
 - razvoja ekološke efikasnosti,
 - uključivanja svih ekoloških aspekata u akvakulturi,
 - obezbjeđivanje odgovarajućeg praćenja i izvještavanja o ekološkoj efikasnosti,
 - istraživanja i inovacija o dobrobiti životinja
- 3) obezbjeđivanje društvene prihvaćenosti i informisanosti potrošača kroz:
 - uključivanje svih zainteresovanih strana (proizvođača, trgovaca, nevladinih organizacija, medija),
 - integraciju u lokalne zajednice,

- razvoj prikupljanja i praćenja podataka;
- 4) povećanje znanja i inovacija kroz:
 - podržavanje saradnje i sinergije između javnih tijela, industrije, istraživačkih i obrazovnih institucija,
 - podržavanje širenja informacija,
 - prateće treninge.

Član 9

Nacionalni plan akvakulture sadrži:

- opis postojećeg stanja u akvakulturi;
- utvrđivanje prioriteta i ciljeva;
- definisanje aktivnosti i vremenskog okvira;
- druge podatke od značaja za sektor akvakulture.

Predviđeni ciljevi i aktivnosti koriste se u izradi Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu, kao i u pripremi mjera za korišćenje sredstava finansijske podrške.

U izradi Nacionalnog plana akvakulture konsultuje se zainteresovana javnost.

Izmjene i dopune Nacionalnog plana akvakulture vrše se u slučaju promjena koje imaju uticaj na sektor akvakulture.

Nacionalni plan akvakulture donosi Vlada Crne Gore na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove ribarstva i akvakulture (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 10

Višegodišnji program ribarstva i akvakulture (u daljem tekstu: Program) donosi se radi korišćenja sredstava za finansiranje mjera strukturne politike u ribarstvu i akvakulturi radi postizanje odabranih prioriteta i ciljeva iz člana 6 ovog zakona.

Osim mjera strukturne politike u ribarstvu i akvakulturi, u okviru Programa mogu se podržati i mjere tehničke pomoći namijenjene finansiranju aktivnosti u okviru sistema upravljanja i kontrole za sprovođenje Programa.

Program sadrži:

- 1) pregled glavnih izazova, uzimajući u obzir:
 - tržišne nedostatke,
 - potrebe za ulaganjem, komplementarnost i povezanost sa drugim oblicima podrške,
 - izazove utvrđene u relevantnim nacionalnim ili regionalnim strategijama, uključujući integrisani nacionalni energetske i klimatski plan,
 - izazove u pogledu administrativnih kapaciteta i upravljanja, te mjere pojednostavljivanja,
 - integrisani pristup u suočavanju sa demografskim izazovima, ako je relevantno,
 - prethodno stečeno iskustvo,
 - makroregionalne strategije i strategije morskih basena, ako je primjenljivo;
- 2) analizu stanja, kao i utvrđivanje potreba koje zahtijevaju rješavanje uz vođenje računa o specifičnim potrebama malog obalnog ribolova;
- 3) obrazloženje odabranih prioriteta i specifičnih ciljeva iz člana 6 ovog zakona, odabrane mjere strukturne politike za postizanje tih prioriteta i posebnih ciljeva, te njihovu usklađenost sa Nacionalnim planom akvakulture;
- 4) za svaki prioritet, osim za tehničku pomoć, specifične ciljeve;
- 5) za svaki specifični cilj:
 - povezane vrste aktivnosti i njihov očekivani doprinos tim specifičnim ciljevima, makroregionalnim strategijama, ako je primjenljivo,
 - pokazatelji učinka i pokazatelji rezultata sa odgovarajućim ključnim tačkama i ciljevima,

- glavne ciljne grupe,
 - aktivnosti koje štite jednakost, uključenost i nediskriminaciju,
 - oznaku specifičnih ciljanih područja, uključujući planirano korišćenje integrisanog teritorijalnog ulaganja, lokalnog razvoja vođenog zajednicom ili drugih teritorijalnih instrumenata,
 - međuregionalne, prekogranične i transnacionalne akcije, gdje je relevantno,
 - planirano korišćenje finansijskih instrumenata,
 - vrste intervencija i indikativnu podjelu programiranih sredstava prema vrsti intervencije;
- 6) za svaki prioritet tehničke pomoći:
- povezane vrste radnji,
 - pokazatelji učinka sa odgovarajućim ključnim tačkama i ciljevima,
 - glavne ciljne grupe,
 - vrste intervencija i indikativnu podjelu programiranih sredstava prema vrsti intervencije;
- 7) finansijski plan predviđen za sprovođenje Programa, kao i za svaki odabrani prioritet i specifični cilj koji sadrži tabelu u kojoj se navode ukupna finansijska izdvajanja za svaki prioritet i specifični cilj po godini;
- 8) opis preduzetih aktivnosti za uključivanje relevantnih partnera u pripremu, sprovođenje i praćenje Programa;
- 9) predviđeni pristup komunikaciji i vidljivosti Programa definisanjem njegovih ciljeva, zainteresovanih strana, načina komunikacije, uključujući uticaj društvenih medija, gdje je to prikladno, planirani budžet i relevantni pokazatelji za praćenje i evaluaciju;
- 10) informacije o tijelima za sprovođenje iz člana 12 ovog zakona i u slučaju tehničke pomoći, gdje je primjenljivo, o tijelima koja primaju sredstva za tehničku pomoć.

U izradi Programa konsultuje se zainteresovana javnost.

Izmjene i dopune Programa vrše se u slučaju promjena koje imaju uticaj na sektor ribarstva i akvakulture.

Program donosi Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva.

Način sprovođenja mjera strukturne politike iz Programa i bliže uslove i kriterijume za finansiranje tih mjera propisuje Ministarstvo.

Podrška dodeljena u okviru Programa je izuzeta od pravila o državnoj pomoći kako je definisano u Članu 13.

Član 11

Programom definisane mjere strukturne politike i finansijska sredstva za njihovo sprovođenje tokom perioda trajanja Programa utvrđuju se Godišnjim programom za svaku budžetsku godinu.

Ministarstvo izrađuje godišnje izvještaje o sprovođenju mjera strukturne politike iz Programa i dostavlja ih Vladi Crne Gore na saglasnost do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Izvještaj iz stava 2 ovog člana sadrži i ocjenu učinaka politike ribarstva i akvakulture za godinu na koju se odnosi.

Član 12

Za upravljanje i kontrolu sprovođenja Programa Vlada Crne Gore određuje sljedeća tijela:

- a) Upravljačko tijelo kao tijelo zaduženo za upravljanje i kontrolu sprovođenja Programa,
- b) Tijelo za ovjeravanje kao tijelo zaduženo za finansijsku funkciju sprovođenja Programa,

c) Tijelo za reviziju kao tijelo zaduženo za reviziju sprovođenja Programa.

Tijela za sprovođenje iz stava 1 ovoga člana mogu delegirati obaveze iz svoje nadležnosti na jedno ili više posredničkih tijela, zadržavajući punu odgovornost za funkcije koje su delegirane na posrednička tijela.

Posrednička tijela iz stava 2 ovoga člana odgovorna su Tijelima za sprovođenje za obavljanje dodijeljenih funkcija.

III. DRŽAVNA POMOĆ U RIBARSTVU I AKVAKULTURI

Član 13

Državna pomoć u ribarstvu i akvakulturi je svaka podrška koju davalac državne pomoći iz stava 2 ovog člana dodjeljuje korisniku u sektoru ribarstva i akvakulture u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišne konkurencije davanjem prednosti određenim korisnicima ili stavljanjem u povoljniji položaj proizvodnje određene robe.

Davalac državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi je Vlada Crne Gore, organi državne uprave, jedinice lokalne samouprave, kao i drugi organ ili pravno lice koje dodjeljuje ili planira dodjelu državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi.

Korisnik državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi je privredni subjekt u sektoru ribarstva i akvakulture koji prima državnu pomoć u skladu sa ovim zakonom, nezavisno od oblika i namjene.

Državna pomoć u ribarstvu i akvakulturi može da se dodijeli kao pomoć:

a) socijalnog karaktera, koja se dodjeljuje pojedinačnim potrošačima, pod uslovom da se takva pomoć odobrava bez diskriminacije u vezi sa porijeklom dotičnih proizvoda;

b) za otklanjanje štete prouzrokovane elementarnim katastrofama ili vanrednim događajima;

c) za promovisanje ekonomskog razvoja područja u kojima je životni standard nizak ili gdje postoji ozbiljna nezaposlenost i drugih regiona u nepovoljnom položaju, s obzirom na njihovu strukturnu, ekonomsku i socijalnu situaciju;

d) za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u ekonomiji;

e) za olakšavanje razvoja određenih ekonomskih aktivnosti ili određenih ekonomskih područja, gdje takva pomoć ne utiče negativno na uslove trgovine;

f) za promociju kulture i očuvanja baštine ako takva pomoć ne utiče na uslove trgovine i konkurenciju.

Član 14

Nadležno tijelo za uspostavljanje i sprovođenje sistema državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi iz člana 13 ovog zakona je Ministarstvo.

Ministarstvo vodi evidenciju o dodijeljenoj državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi i redovno dostavlja izvještaje nadležnim domaćim i međunarodnim institucijama, u skladu sa posebnim propisima i međunarodnim obavezama Crne Gore.

Uspostavljanje i sprovođenje državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi, kao i sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Član 15

Jedinice lokalne samouprave mogu u okviru svojih razvojnih programa dodjeljivati podršku u sklopu mjera strukturne politike u skladu sa ovim zakonom, uz prethodno odobrenje Ministarstva.

Jedinice lokalne samouprave ne mogu dodjeljivati pomoć koja se zasniva na cijeni, količini, jedinici proizvodnje i/ili jedinici sredstava za proizvodnju, osim ako ta pomoć

ispunjava uslove za pomoć male vrijednosti (*de minimis*) u skladu sa propisom iz člana 14 stav 3 ovog zakona.

U slučaju prekoračenja iznosa za pomoć male vrijednosti (*de minimis*), Ministarstvo će obustaviti ili ukinuti dodjelu pomoći, narediti povrat nepravilno dodijeljene pomoći ili zabranu dodjele pomoći za period do tri godine.

Član 16

Korisnik ne smije finansirati troškove koji se finansiraju kroz mjere podrške iz ovog zakona drugim oblikom javne finansijske podrške.

Korisnik je dužan da vrati sredstva dobijena na osnovu netačnih podataka i/ili ako su pribavljena suprotno ovom zakonu i propisima donešenim na osnovu njega.

U slučaju da korisnik ne vrati sredstva iz stava 2 ovog člana, dužan je da plati zakonske zatezne kamate u roku od 30 dana od pravosnažnosti rješenja kojim se korisniku nalaže povraćaj sredstava.

Korisnik koji nije Ministarstvu vratio sredstva iz st. 2 i 3 ovog člana nema pravo na isplatu novčane podrške utvrđene ovim zakonom do podmirenja nastalih novčanih obaveza.

Predmet podrške ostvaren mjerama strukturne politike u skladu sa ovim zakonom ne smije se prodavati, iznajmljivati ili stavljati na korišćenje drugim pravnim ili fizičkim licima pet godina od posljednje uplate primljenih sredstava, osim na osnovu odobrenja Upravljačkog tijela.

Za dobijanje odobrenja iz stava 5 ovog člana korisnik podnosi zahtjev Upravljačkom tijelu.

IV. NADZOR

Član 17

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrše inspektor za ribarstvo i poljoprivredni inspektor.

Član 18

Pored ovlašćenja inspektora utvrđenih zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor, inspektor za ribarstvo i poljoprivredni inspektor ima ovlašćenje da:

- 1) provjerava tačnost dokumentacije i podataka na osnovu kojih je korisnik ostvario pravo na sredstva podsticaja;
- 2) provjerava da li korisnik sredstava podsticaja raspolaže predmetom sufinansiranja suprotno uslovima utvrđenim ovim zakonom;
- 3) prati ostvarivanje prava na sredstva podsticaja i namjensko korišćenje tih sredstava;
- 4) provjerava i druge uslove predviđene ovim zakonom.

Član 19

Pored upravnih mjera i radnji utvrđenih zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor, inspektor za ribarstvo i poljoprivredni inspektor je obavezan da preduzima i sljedeće upravne mjere i radnje:

- 1) naredi vraćanje sredstava podsticaja ukoliko korisnik raspolaže predmetom sufinansiranja suprotno uslovima utvrđenim ovim zakonom;

- 2) naredi vraćanje sredstava podsticaja koja su nenamjenski iskorišćena;
- 3) određuje i druge mjere i radnje u skladu sa zakonom.

V. KAZNENE ODREDBE

Član 20

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

- 1) finansira troškove koji se finansiraju kroz mjere podrške iz ovog zakona drugim oblikom javne finansijske podrške (član 16 stav 1);
- 2) ne vrati iznos sredstava koji je primio na osnovu netačno prikazanih podataka i/ili ako su pribavljena suprotno ovom zakonu (član 16 stav 2);
- 3) ne vrati sredstva iz člana 16 stav 2 ovoga zakona, a ne plati zakonske zatezne kamate u roku od 30 dana od pravosnažnosti rješenja kojim se korisniku nalaže povraćaj sredstava (član 16 stav 3);
- 4) prodaje, iznajmljuje ili stavlja na korišćenje predmet podrške ostvaren mjerama strukturne politike drugim pravnim ili fizičkim licima pet godina od posljednje uplate primljenih sredstava, osim na osnovu odobrenja Upravljačkog tijela (član 16 stav 5).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 700 do 1.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik kaznom u iznosu od 4.000 do 5.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 1.500 do 2.000 eura.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 21

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu.

Član 22

Nacionalni plan akvakulture donijeće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Program donijeće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 23

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

*U ovaj Zakon prenijete su:

- REGULATIVA (EU) 2021/1139 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 7. jula 2021. o uspostavljanju Evropskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Regulative (EU) 2017/1004

- REGULATIVA (EU) 2021/1060 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 24. juna 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Evropskom fondu za regionalni razvoj, Evropskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Evropskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te finansijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za finansijsku podršku u području upravljanja granicama i vizne politike.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore ("Službeni list CG", broj 1/07, 038/13), kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ovim zakonom uređuju se način i uslovi za dodjelu sredstava podrške korisnicima kroz strukturne mjere u sektoru ribarstva i akvakulture, kao i državna pomoć.

Uvođenje strukturnih mjera neophodno je radi unaprjeđivanja sektora ribarstva, promovisanja konkurentnog, ekološki i resursno održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, podsticanja sprovođenja mjera Zajedničke ribarske politike, kao i promovisanja ravnomjernog teritorijalnog razvoja područja gdje se obavljaju ribolov i akvakultura.

Donošenje Zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi neophodno je radi usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u cilju primjene programa podrške za sektor ribarstva, uz podjelu nadležnosti i uspostavljanje procedura kakve su definisane propisima EU. Imajući u vidu navedeno, predložena zakonska rješenja doprinijeće razvoju ribarskog sektora i stvoriti bolje uslove za dodjelu sredstava podsticaja korisnicima.

Zakon definiše i državnu pomoć koja se bazira na podršci iz nacionalnog budžeta i budžeta lokalnih samouprava, definiše način i uslove dodjele i vođenje evidencije.

Donošenje ovog zakona proisteklo je i iz potrebe usaglašavanja sa pravnom tekovinom EU, a posebno imajući u vidu da u Crnoj Gori trenutno ne postoji jedinstveno zakonsko rješenje kojim je regulisana dodjela sredstava podsticaja u sektoru ribarstva.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Prilikom izrade teksta zakona prenesen je niz odredbi propisa Evropske unije, a naročito - Regulativa (EU) 2021/1139 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 7. jula 2021. o uspostavljanju Evropskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Regulative (EU) 2017/1004 I Regulativa (EU) 2021/1060 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 24. juna 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Evropskom fondu za regionalni razvoj, Evropskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Evropskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te finansijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za finansijsku podršku u području upravljanja granicama i vizne politike.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Ovim zakonom propisuju uslovi, način i dinamika sprovođenja mjera strukturne podrške u ribarstvu i akvakulturi, sistem upravljanja i kontrole sprovođenja strukturne politike, uslovi,

način i dinamika sprovođenja mjera državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi, kao i druga pitanja od značaja u dijelu finansijske podrške u ribarstvu i akvakulturi

U poglavlju I je definisan predmet zakona, sprovođenje i finansiranje strukturnih mjera, upotreba rodno osjetljivog jezika i značenje izraza.

U poglavlju II su definisani glavni prioriteti i ciljevi strukturne politike, način utvrđivanja prioriteta i specifičnih ciljeva kroz Nacionalni plan akvakulture i Višegodišnji program ribarstva i akvakulture, tijela za upravljanje i kontrolu sprovođenja Višegodišnjeg programa ribarstva i akvakulture.

U poglavlju III je definisana državna pomoć, dodjela državne pomoći i državna pomoć male vrijednosti.

U poglavlju IV je definisan nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, ovlašćenja inspektora za ribarstvo i poljoprivrednog inspektora.

U poglavlju V su propisane kaznene odredbe.

U poglavlju VI su propisane prelazne i završne odredbe.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno dodatno obezbjeđivati finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore neohodno je da se zakon donese po hitnom postupku, jer se istim trebaju urediti pitanja i odnosi nastali usled usaglašavanja sa evropskim pravom, a sve u cilju ispunjenja završnog mjerila za zatvaranje Poglavlja 13 – Ribarstvo koje je kandidovano za zatvaranje u 2025. godini.



Crna Gora


Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Naziv propisa	Zakon o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XIX Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda	6. ribarstvo i lovstvo
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	13 - Ribarstvo	13.10.10 Strukturne mjere [04.10.10]
Ključni termini - eurovok deskriptori	Definisanje, sprovođenje i finansiranje strukturnih mjera, prioriteta, ciljevi i sprovođenje mjera strukturne politike u ribarstvu i akvakulturi, dodjela državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi	

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI PREDLOGA PROPISA CRNE GORE SA
PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MPŠV-IU/PZ/25/05
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Structural measures and State aid in Fisheries and Aquaculture	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	
- Sektor/odsjek	Direktorat za ribarstvo	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Katarina Burzanović 020/482-383 katarina.burzanovic@mpsv.gov.me	
- kontakt lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Nada Kosić, 020/482-270 nada.kosic@mpsv.gov.me	
b) Pravno lice sa javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSP sa kojima se usklađuje propis		
Glava VIII, Politike saradnje, član 98, Ribarstvo		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa:		
		☒ ispunjava u potpunosti
		☐ djelimično ispunjava
		☐ ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
PPCG za period	2025-2026	
Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 13 Ribarstvo, 1 Planovi i potrebe 1.2 Zakonodavni okvir B) Organizacija tržišta u ribarstvu i akvakulturi	
Rok za donošenje propisa	II kvartal 2025	
Napomena	/	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava III, Poljoprivreda i ribarstvo, čl. 38 i 39 / TFEU, Part Three, Policies and Internal Actions, Title III, Agriculture and Fisheries, Articles 38 and 39		
Potpuno usklađeno / Fully harmonized		
b) Usklađenost predloga propisa sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32021R1139		
Regulativa (EU) 2021/1139 Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. jula 2021. o uspostavljanju Evropskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Regulative (EU) 2017/1004 / Regulation		

(EU) 2021/1139 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2021 establishing the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund and amending Regulation (EU) 2017/1004, OJ L 247, 13.7.2021	
Djelimično usklađeno / Partly harmonized	
c) Usklađenost predloga/predloga propisa sa ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrtā/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
Potpuna usklađenost sa regulativom 32021R1139 će se postići donošenjem podzakonskih akata koji će propisati: bliže uslove, kriterijume i način dodjele državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi. Donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu utvrdiće se prioriteti i specifični ciljevi strukturne politike. Nacionalni plan akvakulture donijeće se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Program će se donijeti u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu.	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navedi pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrtā/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navedi da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedeni izvor prava EU nije preveden na crnogorski jezik.	
10. Navedi da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi preveden je na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrtā/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi učestvovala je ekspertkinja Mirta Novak, angažovana posredstvom UNOPS- a	
Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa	Potpis / ministarka evropskih poslova
Datum: 	Datum: 

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrtā/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MPŠV-TU/PZ/25/05		MPŠV/IU/PZ/25/05		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Regulativa (EU) 2021/1139 Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. jula 2021. o uspostavi Evropskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Regulative (EU) 2017/1004 – 32021R1139				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi		Proposal for the Law on Structural Measures and State Aid in Fisheries and Aquaculture		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
GLAVA I. OPŠTII OKVIR POGLAVLJE I. Opšte odredbe	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta kada EU fond za pomorstvo, ribarstvo I akvakulturu bude dostupan	Danom pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

Član 1. Predmet Ovom se Regulativom uspostavlja Evropski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA) za period od 1. januara 2021. do 31. decembra 2027. Trajanje EFPRA-e usklađeno je s trajanjem VFO-a za razdoblje 2021.–2027. Njome se utvrđuju prioriteti EFPRA-e, njezin proračun i posebna pravila za pružanje finansiranja sredstvima Unije, kao dopuna opštim pravilima koja se primjenjuju na EFPRA-u na temelju Regulative (EU) 2021/1060			dostupan za Crnu Goru	
Član 2. Definicije 1. Za potrebe ove Regulative i ne dovodeći u pitanje stav 2. ovog člana, primjenjuju se definicije iz člana 4. Regulative (EU) br. 1380/2013, člana 5. Regulative (EU) br. 1379/2013, člana 4. Regulative (EZ) br. 1224/2009, člana 2. Regulative (EU) 2021/523 i člana 2. Regulative (EU) 2021/1060. 2. Za potrebe ove Regulative primjenjuju se sljedeće definicije: 1. „zajedničko okruženje za razmjenu informacija” ili „CISE” znači okruženje sustava uspostavljenih za potporu razmjeni informacija među tijelima uključenima u međusektorski i prekogranični pomorski nadzor, radi poboljšanja njihove informiranosti o aktivnostima na moru; 2. „obalna straža” znači nacionalna tijela koja obavljaju funkcije obalne straže, što obuhvaća pomorsku sigurnost, pomorsku carinu, sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenja, povezane aktivnosti tijela za provedbu zakona, kontrolu morskih granica, pomorski nadzor, zaštitu morskog okoliša, potragu i spašavanje, reagiranje na nesreće i katastrofe, kontrolu ribarstva, inspekcije i druge aktivnosti povezane s tim funkcijama; 3. „Europska mreža nadgledanja i prikupljanja podataka o moru” ili „mreža EMODnet” znači partnerstvo u prikupljanju podataka i metapodataka o moru kako bi ti fragmentirani resursi postali	Nema odgovarajuće odredbe		Navedene definicije nisu predmet regulisanja ovog propisa	

dostupniji i lakši za korištenje javnosti i privatnim korisnicima, zahvaljujući provjereno kvalitetnim, interoperabilnim i usklađenim podacima o moru; 4. „istraživački ribolov” znači svaka ribolovna operacija koja se u komercijalne svrhe obavlja na određenom području s ciljem procjene profitabilnosti i biološke održivosti redovitog i dugoročnog iskorištavanja ribolovnih resursa na tom području za stokove koji nisu predmet komercijalnog ribolova; 5. „ribar” znači svaka fizička osoba koja se bavi aktivnostima komercijalnog ribolova kako ih je priznala dotična država članica; 6. „ribolov u unutarnjim vodama” znači ribolovne aktivnosti koje se u komercijalne svrhe obavljaju u unutarnjim vodama s pomoću plovila ili drugih naprava, uključujući one koje se upotrebljavaju za ribolov na ledu; 7. „međunarodno upravljanje okeanima” znači inicijativa Unije za poboljšanje općeg okvira koji obuhvaća međunarodne i regionalne procese, sporazume, mehanizme, pravila i institucije s pomoću usklađenog međusektorskog pristupa koji se temelji na pravilima, u cilju osiguravanja zdravih, sigurnih i čistih okeana kojima se održivo upravlja; 8. „mjesto za iskrcaj” znači lokacija koja nije morska luka kako je definirana u članu 2. tački 16. Regulative (EU) 2017/352 Evropskog parlamenta i Vijeća(27), koju je službeno priznala država članica, čija upotreba nije ograničena na njezina vlasnika i koja se prvenstveno upotrebljava za iskrcaj plovila za mali priobalni ribolov; 9. „pomorska politika” znači politika Unije čiji je cilj poticanje integriranog i usklađenog donošenja odluka kako bi se usklađenim pomorskim politikama i relevantnom međunarodnom suradnjom što više ojačali održivi razvoj, ekonomski rast i socijalna kohezija				
--	--	--	--	--

Unije, osobito u obalnim, otočnim i najudaljenijim regijama Unije, te sektori održivog plavoga ekonomije; 10. „pomorska sigurnost i nadzor” znači aktivnosti provedene s ciljem razumijevanja, prema potrebi sprečavanja i sveobuhvatnog upravljanja svim događajima i djelovanjima povezanim s pomorstvom koji bi mogli utjecati na pomorsku sigurnost, izvršavanje zakonodavstva, obranu, nadzor državnih granica, zaštitu morskog okoliša, kontrolu ribarstva te trgovinske i gospodarske interese Unije; 11. „prostorno planiranje morskog područja” znači postupak kojim nadležna tijela države članice analiziraju i organiziraju ljudske aktivnosti u morskim područjima radi postizanja ekoloških, ekonomskih i društvenih ciljeva; 12. „javno tijelo” znači državna, regionalna ili lokalna tijela, javnopravna tijela ili udruženje koje je osnovalo jedno ili više takvih tijela ili jedno ili više takvih javnopravnih tijela; 13. „strategija morskih bazena” znači integrirani okvir za rješavanje zajedničkih problema povezanih s morem i pomorstvom s kojima se u određenom morskom bazenu odnosno jednom ili više podbazena suočavaju države članice i, prema potrebi, treće zemlje, te za promicanje suradnje i koordinacije u cilju ostvarenja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije; izradila ju je Komisija u suradnji s dotičnim državama članicama i dotičnim trećim zemljama, njihovim regijama i, prema potrebi, drugim dionicima; 14. „mali priobalni ribolov” znači ribolovne aktivnosti koje obavljaju: (a) ribarska plovila čija je duljina preko svega manja od 12 metara na kojima se ne upotrebljavaju povlačni alati kako su definirani u članu 2. tački 1. Regulative Vijeća (EZ) br. 1967/2006(28); ili				
--	--	--	--	--

(b) ribari bez plovila, uključujući sakupljače školjkaša; 15. „održivo plavo gospodarstvo” znači sve sektorske i međusektorske gospodarske aktivnosti na cijelom unutarnjem tržištu koje su povezane s okeanima, morima, obalama i unutarnjim vodama, što obuhvaća otočne i najudaljenije regije Unije i zemlje bez izlaza na more, uključujući nove sektore i netržišnu robu i usluge, čiji je cilj dugoročno osigurati okolišnu, socijalnu i gospodarsku održivost i koje su u skladu s ciljevima održivog razvoja, a osobito 14. ciljem, te zakonodavstvom Unije u području okoliša;				
Član 3 Prioriteti EFPR doprinosi provedbi ZRP-a i pomorske politike Unije. Njome se ostvaruju sljedeći prioriteti: 1. poticanje održivog ribarstva te obnova i očuvanje vodenih bioloških resursa; 2. poticanje održivih aktivnosti akvakulture te prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, čime se doprinosi sigurnosti opskrbe hranom u Uniji; 3. omogućivanje održivog plavoga ekonomije u obalnim, otočnim i kopnenim područjima te poticanje razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica; 4. jačanje međunarodnog upravljanja okeanima i omogućivanje sigurnih i čistih mora i okeana kojima se održivo upravlja. Potporom u okviru EFPR-e doprinosi se postizanju Unijinih okolišnih ciljeva i ciljeva povezanih s ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom njima. Taj se doprinos prati u skladu s metodologijom utvrđenom u Prilogu IV.	II. STRUKTURNA FINANSIJSKA PODRŠKA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI Član 6 Glavni prioriteti strukturne politike u ribarstvu i akvakulturi su: 1) podsticanje održivog ribarstva, te obnova i očuvanje vodenih bioloških resursa kroz sljedeće posebne ciljeve: a) jačanje privredno, socijalno i ekološki održivih ribolovnih aktivnosti, b) povećanje energetske efikasnosti i smanjenje emisija CO₂ zamjenom ili modernizacijom motora ribarskih plovila, c) promocija prilagođavanja ribolovnog kapaciteta ribolovnim mogućnostima u slučajevima trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti i doprinos primjerenom životnom standardu u slučajevima privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti, d) podsticaj efikasne kontrole u ribarstvu, uključujući borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova, kao i tačnost podataka za donošenje odluka, i e) doprinos zaštiti i obnovi vodenog biodiverziteta i ekosistema; 2) podsticanje održivih aktivnosti akvakulture te prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture,	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

	čime se doprinosi sigurnosti snadbijevanja hranom, kroz sljedeće posebne ciljeve: a) promocija održivih aktivnosti akvakulture, naročito jačanje konkurentnosti proizvodnje u akvakulturi, uz istovremeno osiguravanje dugoročne ekološke održivosti aktivnosti, b) promocija stavljanja na tržište, kvaliteta i dodatne vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture, te prerada tih proizvoda; 3) omogućavanje održive plave ekonomije u obalnim i kopnenim područjima, te podsticanje razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica, kroz sledeće posebne ciljeve: a) pružanje podrške aktivnostima koje doprinose omogućavanju održive plave ekonomije u obalnim i kopnenim područjima, b) podsticaj održivog razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica. Član 7 Prioriteti i specifični ciljevi strukturne politike utvrđuju se u skladu sa Nacionalnim strateškim planom razvoja akvakulture i Višegodišnjim programom za ribarstvo i akvakulturu.			
POGLAVLJE II. Finansijski okvir Član 4. Proračun 1. Finansijska omotnica za provedbu EFPR-e za razdoblje od 1. januara 2021. do 31. decembra 2027. iznosi 6 108 000 000EUR u tekućim cijenama.	Nema odgovorajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

2. Dio finansijske omotnice koji je dodijeljen EFPR-i na temelju glave II. ove Regulative izvršava se u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s Regulativom (EU) 2021/1060 i članom 63. Finansijske regulative. 3. Dio finansijske omotnice koji je dodijeljen EFPR-i na temelju glave III. ove Regulative izvršava izravno Komisija u skladu s članom 62. stavom 1. tačkom (a) Finansijske regulative ili se izvršava u okviru neizravnog upravljanja u skladu s članom 62. stavom 1. tačkom (c) te regulative.				
Član 5. Proračunska sredstva u okviru podijeljenog upravljanja 1. Dio finansijske omotnice u okviru podijeljenog upravljanja kako je navedeno u glavi II. iznosi 5 311 000 000EUR u tekućim cijenama, u skladu s godišnjom raspodjelom iz Priloga V. 2. Za operacije u najudaljenijim regijama svaka dotična država članica u okviru svoje finansijske potpore Unije kako je utvrđena u Prilogu V. dodjeljuje najmanje: (a) 102 000 000EUR za Azore i Madeiru; (b) 82 000 000EUR za Kanarske otoke; (c) 131 000 000EUR za Guadeloupe, Francusku Gvajanu, Martinique, Mayotte, Réunion i Saint-Martin. 3. Naknada iz člana 24. ne premašuje 60 % svake dodjele iz stava 2. tačaka (a), (b) i (c) ovog člana ili 70 % u okolnostima opravdanim u svakom akcijskom planu za najudaljenije regije. 4. Najmanje 15 % finansijske potpore Unije dodijeljene po državi članici dodjeljuje se u okviru programa koji se priprema i podnosi u skladu s članom 21. stavovima 1. i 2. Regulative (EU) 2021/1060 za specifične ciljeve iz člana 14. stava 1. tačke (d) ove Regulative.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

Države članice koje nemaju pristup vodama Unije mogu primijeniti niži postotak s obzirom na razinu svojih zadaća u pogledu kontrole i prikupljanja podataka. 5. Finansijska potpora Unije iz EFPR-e dodijeljena po državi članici za područja potpore iz Člana od 17. do 21. ne premašuje viši od sljedećih pragova: (a) 6 000 000EUR; ili (b) 15 % finansijske potpore Unije dodijeljene po državi članici. 6. U skladu s članovima 36. i 37. Regulative (EU) 2021/1060 EFPR-a može, na inicijativu države članice, poduprijeti tehničku pomoć za djelotvorno upravljanje EFPR-om i njezinu upotrebu.				
Član 6. Finansijska raspodjela za podijeljeno upravljanje Sredstva raspoloživa za obaveze država članica iz člana 5. stava 1. za razdoblje 2021.–2027. navedena su u Prilogu V.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
Član 7. Proračunska sredstva u okviru izravnog i neizravnog upravljanja 1. Dio finansijske omotnice u okviru izravnog i neizravnog upravljanja kako je navedeno u glavi III. iznosi 797 000 000EUR u tekućim cijenama. 2. Iznos iz stava 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć za provedbu EFPR-e, kao što su aktivnosti	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije, uključujući korporativne sustave informacijske tehnologije. Konkretno, EFPPRA može, na inicijativu Komisije i do gornje granice od 1,5 % finansijske omotnice iz člana 4. stava 1., poduprijeti: (a) tehničku pomoć za provedbu ove Regulative iz člana 35. Regulative (EU) 2021/1060; (b) pripremu, praćenje i evaluaciju SFPA-ova i sudjelovanje Unije u RFMO-ovima; (c) uspostavu europske mreže lokalnih akcijskih skupina. 3. EFPPRA podupire troškove informacijskih i komunikacijskih aktivnosti povezanih s provedbom ove Regulative.			programa za ribarstvo i akvakulturu	
POGLAVLJE III. Programiranje Član 8. Programiranje potpore u okviru podijeljenog upravljanja 1. U skladu s članom 21. Regulative (EU) 2021/1060 svaka država članica izrađuje jedan program za provedbu prioriteta utvrđenih u članu 3. ove Regulative („program“). U pripremi programa države članice nastoje uzeti u obzir regionalne i/ili lokalne izazove, prema potrebi, te mogu utvrditi posrednička tijela u skladu s članom 71. stavom 3. Regulative (EU) 2021/1060. 2. Potpora u okviru glave II. ove Regulative namijenjena ostvarivanju ciljeva utvrđenih u članu 5. Regulative (EU)	Član 10 Višegodišnji program ribarstva i akvakulture (u daljem tekstu: Program) donosi se radi korišćenja sredstava za finansiranje mjera strukturne politike u ribarstvu i akvakulturi radi postizanje odabranih prioriteta i ciljeva iz člana 6 ovog zakona. Osim mjera strukturne politike u ribarstvu i akvakulturi, u okviru Programa mogu se podržati i mjere tehničke pomoći namijenjene finansiranju aktivnosti u okviru sistema upravljanja i kontrole za sprovođenje Programa. Program sadrži: 1) pregled glavnih izazova, uzimajući u obzir: - tržišne nedostatke, - potrebe za ulaganjem, komplementarnost i povezanost sa drugim oblicima podrške, - izazove utvrđene u relevantnim nacionalnim ili regionalnim strategijama, uključujući integrisani nacionalni energetska i klimatski plan,	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta nakon usvajanja Višegodišnjeg programa ribarstva i akvakulture kojim će se detaljnije propisati ciljevi, prioriteta i mjere koje će se finansirati iz Eu Fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

2021/1060 organizira se u skladu s prioritetima i specifičnim ciljevima utvrđenima u Prilogu II. ovoj Regulativi. 3. Osim elemenata iz člana 22. Regulative (EU) 2021/1060, program sadržava: (a) analizu stanja u smislu prednosti, nedostataka, prilika i prijetnji te utvrđivanje potreba koje zahtijevaju rješavanje na relevantnom geografskom području, uključujući, prema potrebi, morske bazene koji su relevantni za program; (b) ako je primjenjivo, akcijske planove za najudaljenije regije iz člana 35. 4. Pri provedbi analize stanja u pogledu prednosti, nedostataka, prilika i prijetnji iz ovog člana stava 3. tačke (a) države članice uzimaju u obzir posebne potrebe malog priobalnog ribolova, kako je navedeno u Prilogu V. Regulativi (EU) 2021/1060. Za specifične ciljeve kojima se doprinosi razvoju održivog malog priobalnog ribolova države članice opisuju vrste aktivnosti koje se razmatraju u tu svrhu, kako je utvrđeno u članu 22. stavu 3. tački (d) podtački i. i Prilogu V. Regulativi (EU) 2021/1060. Upravljačko tijelo nastoji uzeti u obzir posebnosti subjekata u malom priobalnom ribolovu za moguće mjere pojednostavnjenja, kao što su pojednostavnjeni obrasci za podnošenje zahtjeva. 5. Komisija procjenjuje program u skladu s članom 23. Regulative (EU) 2021/1060. U svojoj procjeni u obzir osobito uzima sljedeće: (a) maksimiziranje doprinosa programa prioritetima utvrđenim u članu 3. i ciljevima u pogledu otpornosti, zelene i digitalne tranzicije, među ostalim širokim rasponom inovativnih rješenja;	- izazove u pogledu administrativnih kapaciteta i upravljanja, te mjere pojednostavljivanja, - integrisani pristup u suočavanju sa demografskim izazovima, ako je relevantno, - prethodno stečeno iskustvo, - makroregionalne strategije i strategije morskih basena, ako je primjenljivo; 2) analizu stanja, kao i utvrđivanje potreba koje zahtijevaju rješavanje uz vođenje računa o specifičnim potrebama malog obalnog ribolova; 3) obrazloženje odabranih prioriteta i specifičnih ciljeva iz člana 6 ovog zakona, odabrane mjere strukturne politike za postizanje tih prioriteta i posebnih ciljeva, te njihovu usklađenost sa Nacionalnim planom akvakulture; 4) za svaki prioritet, osim za tehničku pomoć, specifične ciljeve; 5) za svaki specifični cilj: - povezane vrste aktivnosti i njihov očekivani doprinos tim specifičnim ciljevima, makroregionalnim strategijama, ako je primjenljivo, - pokazatelji učinka i pokazatelji rezultata sa odgovarajućim ključnim tačkama i ciljevima, - glavne ciljne grupe, - aktivnosti koje štite jednakost, uključenost i nediskriminaciju, - oznaku specifičnih ciljanih područja, uključujući planirano korišćenje integrisanog teritorijalnog ulaganja, lokalnog razvoja vođenog zajednicom ili drugih teritorijalnih instrumenata, - međuregionalne, prekogranične i transnacionalne akcije, gdje je relevantno, - planirano korišćenje finansijskih instrumenata,			
---	---	--	--	--

(b) doprinos programa razvoju održivog malog priobalnog ribolova; (c) doprinos programa okolišnoj, gospodarskoj i socijalnoj održivosti; (d) ravnotežu između ribolovnog kapaciteta flota i raspoloživih ribolovnih mogućnosti na temelju godišnjih izvješća država članica u skladu s članom 22. stavom 2. Regulative (EU) br. 1380/2013; (e) ako je primjenjivo, višegodišnje planove upravljanja donesene na temelju Člana 9. i 10. Regulative (EU) br. 1380/2013, planove upravljanja donesene na temelju člana 19. Regulative Vijeća (EZ) br. 1967/2006 i preporuke koje su donijeli RFMO-ovi koje obvezuju Uniju; (f) provedbu obveze iskrcavanja iz člana 15. Regulative (EU) br. 1380/2013; (g) najnovije dokaze o socioekonomskoj uspješnosti održivog plavoga ekonomije, posebice u sektoru ribarstva i akvakulture; (h) ako je primjenjivo, Komisijine analize regionalnog morskog bazena u kojima se navode zajedničke prednosti i nedostaci svakog morskog bazena s obzirom na ostvarenje ciljeva iz ZRP-a, kako su utvrđeni u članu 2. Regulative (EU) br. 1380/2013; (i) doprinos programa očuvanju i obnovi morskih ekosustava, pri čemu je potpora povezana s područjima mreže Natura 2000. usklađena s prioritarnim akcijskim okvirima uspostavljenima na temelju člana 8. stava 4. Direktive 92/43/EEZ; (j) doprinos programa smanjenju morskog smeća, u skladu s Direktivom (EU) 2019/904 Evropskog parlamenta i Vijeća(29);	- vrste intervencija i indikativnu podjelu programiranih sredstava prema vrsti intervencije; 6) za svaki prioritet tehničke pomoći: - povezane vrste radnji, - pokazatelji učinka sa odgovarajućim ključnim tačkama i ciljevima, - glavne ciljne grupe, - vrste intervencija i indikativnu podjelu programiranih sredstava prema vrsti intervencije; 7) finansijski plan predviđen za sprovođenje Programa, kao i za svaki odabrani prioritet i specifični cilj koji sadrži tabelu u kojoj se navode ukupna finansijska izdvajanja za svaki prioritet i specifični cilj po godini; 8) opis preduzetih aktivnosti za uključivanje relevantnih partnera u pripremu, sprovođenje i praćenje Programa; 9) predviđeni pristup komunikaciji i vidljivosti Programa definisanjem njegovih ciljeva, zainteresovanih strana, načina komunikacije, uključujući uticaj društvenih medija, gdje je to prikladno, planirani budžet i relevantni pokazatelji za praćenje i evaluaciju; 10) informacije o tijelima za sprovođenje iz člana 12 ovog zakona i u slučaju tehničke pomoći, gdje je primjenljivo, o tijelima koja primaju sredstva za tehničku pomoć. U izradi Programa konsultuje se zainteresovana javnost. Izmjene i dopune Programa vrše se u slučaju promjena koje imaju uticaj na sektor ribarstva i akvakulture. Program donosi Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva.			
---	--	--	--	--

(k) doprinos programa ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi njima.	Način sprovođenja mjera strukturne politike iz Programa i bliže uslove i kriterijume za finansiranje tih mjera propisuje Ministarstvo. Podrška dodeljena u okviru Programa je izuzeta od pravila o državnoj pomoći kako je definisano u Članu 13. Član 7 Prioriteti i specifični ciljevi strukturne politike utvrđuju se u skladu sa Nacionalnim strateškim planom razvoja akvakulture i Višegodišnjim programom za ribarstvo i akvakulturu.			
Član 9. Programiranje potpore u okviru izravnog i neizravnog upravljanja Radi provedbe glave III. Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju programi rada. U programima rada navodi se, ako je primjenjivo, cjelokupni iznos namijenjen operacijama mješovitog finansiranja iz člana 56. Osim u pogledu tehničke pomoći, ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 63. stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
GLAVA II. POTPORA U OKVIRU PODIJELJENOG UPRAVLJANJA POGLAVLJE I. Opšta načela potpore Član 10. Državna potpora 1. Ne dovodeći u pitanje stav 2. ovog člana, članovi 107., 108. i 109. UFEU-a primjenjuju se na potporu koju države članice dodjeljuju poduzećima u sektoru ribarstva i akvakulture.	Član 13 Državna pomoć u ribarstvu i akvakulturi je svaka podrška koju davalac državne pomoći iz stava 2 ovog člana dodjeljuje korisniku u sektoru ribarstva i akvakulture u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišne konkurencije davanjem prednosti određenim korisnicima ili stavljanjem u povoljniji položaj proizvodnje određene robe. Davalac državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi je Vlada Crne Gore, organi državne uprave, jedinice lokalne samouprave, kao i drugi organ ili pravno lice koje dodjeljuje ili planira dodjelu državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi. Korisnik državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi je privredni subjekt u sektoru ribarstva i akvakulture koji	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliže uspostavljanje i	Dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

2. Međutim, članovi 107., 108. i 109. UFEU-a ne primjenjuju se na plaćanja koja izvršavaju države članice na temelju ove Regulative, koja su obuhvaćena područjem primjene člana 42. UFEU-a. 3. Nacionalne odredbe o javnom financiranju koje nadilazi odredbe ove Regulative u pogledu plaćanja iz stava 2. smatraju se cjelinom na temelju stava 1. 4. Za proizvode ribarstva i akvakulture, navedene u Prilogu I. UFEU-a, na koje se primjenjuju članovi 107., 108. i 109. toga Ugovora, Komisija može u skladu s članom 108. UFEU-a odobriti operativnu pomoć u najudaljenijim regijama iz člana 349. UFEU-a u pogledu sektora uzgoja, prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, s ciljem ublažavanja posebnih ograničenja s kojima su te regije suočene zbog izoliranosti, otočnog položaja ili udaljenosti.	prima državnu pomoć u skladu sa ovim zakonom, nezavisno od oblika i namjene. Državna pomoć u ribarstvu i akvakulturi može da se dodijeli kao pomoć: a) socijalnog karaktera, koja se dodeljuje pojedinačnim potrošačima, pod uslovom da se takva pomoć odobrava bez diskriminacije u vezi sa porijeklom dotičnih proizvoda; b) za otklanjanje štete prouzrokovane elementarnim katastrofama ili vanrednim događajima; c) za promovisanje ekonomskog razvoja područja u kojima je životni standard nizak ili gdje postoji ozbiljna nezaposlenost i drugih regiona u nepovoljnom položaju, s obzirom na njihovu strukturnu, ekonomsku i socijalnu situaciju; d) za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u ekonomiji; e) za olakšavanje razvoja određenih ekonomskih aktivnosti ili određenih ekonomskih područja, gdje takva pomoć ne utiče negativno na uslove trgovine; f) za promociju kulture i očuvanja baštine ako takva pomoć ne utiče na uslove trgovine i konkurenciju. Član 14 Nadležno tijelo za uspostavljanje i sprovođenje sistema državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi iz člana 13 ovog zakona je Ministarstvo. Ministarstvo vodi evidenciju o dodijeljenoj državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi i redovno dostavlja izvještaje nadležnim domaćim i međunarodnim institucijama, u skladu sa posebnim propisima i međunarodnim obavezama Crne Gore. Uspostavljanje i sprovođenje državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi, kao i sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.	sprovođenje državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi, kao i sadržaj i način vođenja evidencije državne pomoći.
---	---	---

Član 11. Prihvatljivost zahtjeva 1. Zahtjev za potporu koji je podnio subjekt neprihvatljiv je tijekom određenog razdoblja utvrđenog na temelju stava 4. ovog člana ako je nadležno tijelo ustanovilo da je taj subjekt: (a) počinio teški prekršaj na temelju člana 42. Regulative Vijeća (EZ) br. 1005/2008(30)ili člana 90. Regulative (EZ) br. 1224/2009 ili drugog zakonodavnog akta Evropskog parlamenta i Vijeća u okviru ZRP-a; (b) bio ili jest uključen u rad, upravljanje ili posjedovanje ribarskog plovila koje se nalazi na Unijinu popisu plovila NNN iz člana 40. stava 3. Regulative (EZ) br. 1005/2008 ili plovila koje plovi pod zastavom zemlje s popisa nekooperativnih trećih zemalja iz člana 33. te regulative; ili (c) počinio kazneno djelo protiv okoliša iz Člana 3. i 4. Direktive 2008/99/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća(31)ako se zahtjev za potporu podnosi u skladu s članom 27. ove Regulative. 2. Ako tijekom razdoblja između podnošenja zahtjeva za potporu i isteka pet godina nakon završnog plaćanja nastupi bilo koja od situacija iz stava 1. ovog člana, subjekt vraća potporu isplaćenu iz EFPR-a u i vezanu za taj zahtjev, u skladu s članom 103. Regulative (EU) 2021/1060. 3. Ne dovodeći u pitanje dalekosežnija nacionalna pravila dogovorena u okviru sporazuma o partnerstvu s dotičnom državom članicom, zahtjev za potporu koji podnese subjekt nedopušten je tijekom određenog razdoblja utvrđenog na temelju stava 4. ovog člana ako je dotično nadležno tijelo konačnom odlukom utvrdilo da je taj subjekt počinio prijevaru kako je definirana u članu 3. Direktive (EU) 2017/1371, u kontekstu EFPR-a ili EFPR-a-e.	Član 16 Korisnik ne smije financirati troškove koji se financiraju kroz mjere podrške iz ovog zakona drugim oblikom javne finansijske podrške. Korisnik je dužan da vrati sredstva dobijena na osnovu netačnih podataka i/ili ako su pribavljena suprotno ovom zakonu i propisima donešenim na osnovu njega. U slučaju da korisnik ne vrati sredstva iz stava 2 ovog člana, dužan je da plati zakonske zatezne kamate u roku od 30 dana od pravosnažnosti rješenja kojim se korisniku nalaže povraćaj sredstava. Korisnik koji nije Ministarstvu vratio sredstva iz st. 2 i 3 ovog člana nema pravo na isplatu novčane podrške utvrđene ovim zakonom do podmirenja nastalih novčanih obaveza. Predmet podrške ostvaren mjerama strukturne politike u skladu sa ovim zakonom ne smije se prodavati, iznajmljivati ili stavljati na korišćenje drugim pravnim ili fizičkim licima pet godina od posljednje uplate primljenih sredstava, osim na osnovu odobrenja Upravljačkog tijela. Za dobijanje odobrenja iz stava 5 ovog člana korisnik podnosi zahtjev Upravljačkom tijelu.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
--	--	---	--	---

4. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s članom 62. u vezi s dopunom ove Regulative u pogledu: (a) utvrđivanja praga aktivacije i razdoblja neprihvatljivosti iz stava 1. i 3. ovog člana, koje mora biti razmjerno prirodi, težini, trajanju i ponavljanju počinjenih teških prekršaja, kaznenih djela ili prijevara te trajati najmanje jednu godinu; (b) u skladu s članom 44. ove Regulative i članom 103. Regulative (EU) 2021/1060, postupaka za osiguravanje povrata potpore dodijeljene na temelju stava 2. ovog člana, koji su razmjerni prirodi, težini, trajanju i ponavljanju počinjenih teških prekršaja ili kaznenih djela; (c) relevantnih datuma početka i završetka razdobljâ iz stava 1. i 3. i uvjeta za skraćivanje razdoblja neprihvatljivosti. 5. Države članice mogu u skladu s nacionalnim pravilima primijeniti razdoblje nedopuštenosti duže od onoga utvrđenog na temelju stava 4. Države članice razdoblje nedopuštenosti mogu primijeniti i na zahtjeve za potporu koje podnose subjekti koji obavljaju ribolov u unutarnjim vodama koji su počinili teške prekršaje kako su definirani nacionalnim pravilima. 6. Države članice od subjekata koji podnose zahtjev za potporu u okviru EFPR-e traže da upravljačkom tijelu dostave potpisanu izjavu kojom potvrđuju da se na njih ne odnosi nijedna situacija navedena u stavovima 1. i 3. ovog člana. Države članice dužne su prije nego što odobre zahtjev provjeriti vjerodostojnost te izjave, na temelju informacija dostupnih u nacionalnim registrima prekršaja iz člana 93. Regulative (EZ) br. 1224/2009 ili drugih dostupnih podataka. Za potrebe provjere iz prvog podstava ovog stava država članica dužna je, na zahtjev druge države članice, dostaviti informacije iz svojeg nacionalnog registra prekršaja iz člana 93. Regulative (EZ) br. 1224/2009.				
--	--	--	--	--

Član 12. Prihvatljivost potpore iz EFPRA-e u okviru podijeljenog upravljanja 1. Ne dovodeći u pitanje pravila o prihvatljivosti rashoda utvrđena u Regulativi (EU) 2021/1060, države članice mogu za potporu u okviru ove glave odabrati operacije: (a) koje su obuhvaćene područjem primjene prioriteta i posebnih ciljeva iz člana 8. stava 2.; (b) koje nisu neprihvatljive na temelju člana 13.; i (c) koje su u skladu s primjenjivim pravom Unije. 2. EFPRA može poduprijeti ulaganja na plovilu potrebna za usklađivanje sa zahtjevima koje je odredila država članica kako bi se provele neobvezne odredbe iz Direktive (EU) 2017/159.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
Član 13. Neprihvatljive operacije ili rashodi Sljedeće operacije ili rashodi nisu prihvatljivi za potporu u okviru EFPRA-e: (a) operacije kojima se povećava ribolovni kapacitet ribarskog plovila, osim ako je drukčije predviđeno u članu 19.; (b) nabava opreme kojom se povećava sposobnost ribarskih plovila da pronađu ribu; (c) izgradnja, kupnja ili uvoz ribarskih plovila, osim ako je drukčije predviđeno u članu 17.;	Član 10 stav 7 Način sprovođenja mjera strukturne politike iz Programa i bliže uslove i kriterijume za finansiranje tih mjera propisuje Ministarstvo. Član 7 Prioriteti i specifični ciljevi strukturne politike utvrđuju se u skladu sa Nacionalnim strateškim planom razvoja akvakulture i Višegodišnjim programom za ribarstvo i akvakulturu.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliže uslove i kriterijume za finansiranje strukturnih mjera iz Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

(d) prijenos ribarskih plovila u treće zemlje ili zamjena zastave plovila na treću zemlju, među ostalim osnivanjem zajedničkih pothvata s partnerima iz trećih zemalja; (e) privremeni ili trajni prestanak ribolovnih aktivnosti, osim ako je drukčije predviđeno u članovima 20. i 21.; (f) istraživački ribolov; (g) prijenos vlasništva nad poduzećem; (h) izravno poribljavanje, osim ako je pravnim aktom Unije ili u slučaju eksperimentalnog poribljavanja izričito predviđeno kao mjera ponovnog uvođenja ili druge mjere očuvanja; (i) izgradnja novih luka ili novih burza ribe, uz iznimku novih iskrcajnih mjesta; (j) mehanizmi za intervencije na tržištu s ciljem privremenog ili trajnog povlačenja proizvoda ribarstva ili akvakulture s tržišta, kako bi se ponuda smanjila i time spriječio pad cijena ili uzrokovalo povećanje cijena, osim ako je drukčije predviđeno u članu 26. stavu 2.; (k) ulaganja na ribarskim plovilima koja su nužna za poštovanje zahtjeva na temelju prava Unije koji su na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, uključujući zahtjeve na temelju obveza Unije u kontekstu RFMO-ova, osim ako je drukčije predviđeno u članu 22.; (l) ulaganja na ribarskim plovilima koja su obavljala ribolovne aktivnosti manje od 60 dana godišnje tijekom dvije kalendarske godine koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu; (m) zamjena ili osuvremenjivanje glavnog ili pomoćnog motora ribarskog plovila, osim ako je drukčije predviđeno u članu 18.				
---	--	--	--	--

POGLAVLJE II. Prioritet 1: poticanje održivog ribarstva te obnova i očuvanje vodenih bioloških resursa Odjeljak 1. Područje primjene potpore Član 14. Specifični ciljevi 1. Potpora na temelju ovog poglavlja obuhvaća intervencije kojima se doprinosi postizanju ciljeva ZRP-a, kako su utvrđeni u članu 2. Regulative (EU) br. 1380/2013, s pomoću jednog od sljedećih specifičnih ciljeva ili više njih: (a) jačanje ekonomski, socijalno i ekološki održivih ribolovnih aktivnosti; (b) povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija CO₂ zamjenom ili osuvremenjivanjem motora ribarskih plovila; (c) promicanje prilagodbe ribolovnog kapaciteta ribolovnim mogućnostima u slučajevima trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti i doprinos primjerenom životnom standardu u slučajevima privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti; (d) poticanje učinkovite kontrole i izvršenja u ribarstvu, uključujući borbu protiv ribolova NNN, kao i pouzdanosti podataka za donošenje odluka na temelju znanja; (e) promicanje jednakih uvjeta za proizvode ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija; i (f) doprinos zaštiti i obnovi vodene bioraznolikosti i ekosustava. 2. Potpora na temelju ovog poglavlja može se primjenjivati na ribolov u unutarnjim vodama pod uslovima predviđenima u članu 16.	II. STRUKTURNA FINANSIJSKA PODRŠKA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI Član 6 Glavni prioriteti strukturne politike u ribarstvu i akvakulturi su: 4) podsticanje održivog ribarstva, te obnova i očuvanje vodenih bioloških resursa kroz sljedeće posebne ciljeve: f) jačanje privredno, socijalno i ekološki održivih ribolovnih aktivnosti, g) povećanje energetske efikasnosti i smanjenje emisija CO₂ zamjenom ili modernizacijom motora ribarskih plovila, h) promocija prilagođavanja ribolovnog kapaciteta ribolovnim mogućnostima u slučajevima trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti i doprinos primjerenom životnom standardu u slučajevima privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti, i) podsticaj efikasne kontrole u ribarstvu, uključujući borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova, kao i tačnost podataka za donošenje odluka, i j) doprinos zaštiti i obnovi vodenog biodiverziteta i ekosistema; 5) podsticanje održivih aktivnosti akvakulture te prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, čime se doprinosi sigurnosti snadbijevanja hranom, kroz sljedeće posebne ciljeve: a) promocija održivih aktivnosti akvakulture, naročito jačanje konkurentnosti proizvodnje u	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
---	--	---	--	---

	akvakulturi, uz istovremeno osiguravanje dugoročne ekološke održivosti aktivnosti, b) promocija stavljanja na tržište, kvaliteta i dodatne vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture, te prerada tih proizvoda; 6) omogućavanje održive plave ekonomije u obalnim i kopnenim područjima, te podsticanje razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica, kroz sledeće posebne ciljeve: c) pružanje podrške aktivnostima koje doprinose omogućavanju održive plave ekonomije u obalnim i kopnenim područjima, d) podsticaj održivog razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica.			
Odjeljak 2. Posebni uslovi Član 15. Prenos ribarskih plovila ili zamjena njihove zastave Ako se potpora iz ovog poglavlja dodjeljuje u pogledu ribarskih plovila Unije, to se plovilo ne smije prenijeti izvan Unije niti mu se smije zamijeniti zastava izvan Unije tijekom razdoblja od najmanje pet godina od završnog plaćanja za operaciju za koju je primljena potpora.	Član 10 stav 7 Način sprovođenja mjera strukturne politike iz Programa i bliže uslove i kriterijume za finansiranje tih mjera propisuje Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliže uslove i kriterijume za finansiranje strukturnih mjera iz Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
Član 16. Ribolov u unutarnjim vodama 1. Odredbe iz člana 17. stava 6. tačke (a), člana 18. stava 2. tačke (a), člana 19. stava 2. tačaka (a) i (d), člana 20., člana 21. stava 2. tačaka od (a) do (d), kao i upućivanje na Uredbu (EZ) br. 1224/2009			Potpuna usklađenost biće postignuta	Tri godine od dana stupanja na

iz člana 19. stava 3. tačke (d) ove Regulative ne primjenjuju se na plovila za ribolov u unutarnjim vodama. 2. U slučaju plovila za ribolov u unutarnjim vodama upućivanja na datum registracije u registar flote Unije u članu 17. stavu 6. tačkama (d) i (e), članu 18. stavu 2. tački (b) i članu 19. stavu 2. tački (c) zamjenjuju se upućivanjima na datum stupanja u službu, u skladu s nacionalnim pravom.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	snagu ovog zakona
Član 17. Prva kupnja ribarskog plovila 1. Odstupajući od člana 13. tačke (c), EFPRa može poduprijeti prvu kupnju ribarskog plovila ili stjecanje djelomičnog vlasništva nad ribarskim plovilom. Potporom iz prvog podstava doprinosi se specifičnom cilju iz člana 14. stava 1. tačke (a). 2. Potpora iz ovog člana može se dodijeliti samo fizičkoj osobi koja: (a) nije starija od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva za potporu; i (b) najmanje je pet godina radila kao ribar ili je stekla odgovarajuću kvalifikaciju. 3. Potpora na temelju stava 1. može se dodijeliti i pravnim osobama koje su u potpunosti u vlasništvu jedne ili više fizičkih osoba koje sve ispunjavaju uvjete iz stava 2. 4. Potpora iz ovog člana može se dodijeliti za zajedničku prvu kupnju ribarskog plovila od strane više fizičkih osoba koje sve ispunjavaju uvjete iz stava 2. 5. Potpora iz ovog člana može se dodijeliti i za stjecanje djelomičnog vlasništva nad ribarskim plovilom fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete utvrđene u stavu 2. i za koju se smatra da ima upravljačka prava nad tim plovilom jer je u vlasništvu najmanje 33 % plovila ili udjela u plovilu ili pravnom subjektu koji ispunjava uvjete iz stava 3. i za kojeg se smatra da ima upravljačka prava nad tim plovilom jer je u vlasništvu najmanje 33 % plovila ili udjela u plovilu.	Član 10 stav 7 Način sprovođenja mjera strukturne politike iz Programa i bliže uslove i kriterijume za finansiranje tih mjera propisuje Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliže uslove i kriterijume za finansiranje strukturnih mjera iz Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

6. Potpora na temelju ovog člana može se dodijeliti samo za ribarsko plovilo za koje vrijedi sljedeće: (a) pripada segmentu flote za koji je u najnovijem izvješću o ribolovnom kapacitetu iz člana 22. stava 2. Regulative (EU) br. 1380/2013 utvrđeno da je uravnotežen s ribolovnim mogućnostima koje su dostupne tom segmentu; (b) opremljeno je za obavljanje ribolovnih aktivnosti; (c) njegova duljina preko svega nije veća od 24 metra; (d) registrirano je u registru flote Unije najmanje tri kalendarske godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu u slučaju plovila za mali priobalni ribolov, a najmanje pet kalendarskih godina u slučaju druge vrste plovila; i (e) registrirano je u registru flote Unije najviše 30 kalendarskih godina koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. 7. Prva kupnja ribarskog plovila za koju je pružena potpora iz ovog člana ne smatra se prijenosom vlasništva nad poduzećem u smislu člana 13. tačke (g).				
Član 18. Zamjena ili osuvremenjivanje glavnog ili pomoćnog motora. 1. Odstupajući od člana 13. tačke (m), EFPRa može poduprijeti zamjenu ili modernizaciju glavnog ili pomoćnog motora ribarskog plovila duljine preko svega do 24 metra. Potporom iz prvog podstava doprinosi se specifičnom cilju iz člana 14. stava 1. tačke (b). 2. Potpora iz ovog člana može se dodijeliti samo pod sljedećim uslovima: (a) plovilo pripada segmentu flote za koji je u najnovijem izvješću o ribolovnom kapacitetu iz člana 22. stava 2. Regulative (EU) br. 1380/2013 utvrđeno da je uravnotežen s ribolovnim mogućnostima koje su dostupne tom segmentu; b) plovilo je registrirano u registru flote Unije najmanje pet kalendarskih godina koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu;	Član 10 stav 7 Način sprovođenja mjera strukturne politike iz Programa i bliže uslove i kriterijume za finansiranje tih mjera propisuje Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliže uslove i kriterijume za finansiranje strukturnih mjera iz Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

(c) za plovila za mali priobalni ribolov novi ili osuvremenjeni motor nema više snage u kW od snage sadašnjeg motora; i (d) za druga plovila čija duljina preko svega ne prelazi 24 metra novi ili osuvremenjeni motor nema više snage u kW od snage sadašnjeg motora i ispušta barem 20 % manje CO₂ u odnosu na sadašnji motor. 3. Države članice osiguravaju fizičku provjeru svih zamijenjenih ili moderniziranih motora. 4. Ribolovni kapacitet koji je povučen zbog zamjene ili osuvremenjivanja glavnog ili pomoćnog motora ne zamjenjuje se. 5. Smanjenje emisija CO₂ koje se zahtijeva na temelju stava 2. tačke (d) smatra se postignutim u bilo kojem od sljedećih slučajeva: (a) ako relevantne informacije koje je proizvođač dotičnog motora certificirao u okviru homologacije ili certifikata o proizvodu upućuju na to da novi motor ispušta 20 % manje CO₂ od motora koji se zamjenjuje; ili (b) ako relevantne informacije koje je proizvođač dotičnog motora certificirao u okviru homologacije ili certifikata o proizvodu upućuju na to da novi motor upotrebljava 20 % manje goriva od motora koji se zamjenjuje. Ako se na temelju relevantnih informacija koje je proizvođač dotičnog motora certificirao u okviru homologacije ili certifikata o proizvodu za jedan ili oba motora ne može usporediti emisija CO₂ ili potrošnja goriva, smatra se da je smanjenje emisije CO₂ koje se zahtijeva u skladu sa stavom 2. tačkom (d) ostvareno u bilo kojem od sljedećih slučajeva: (a) kod novog motora upotrijebljena je energetska učinkovita tehnologija, a razlika u starosti novog motora i motora koji se zamjenjuje iznosi najmanje sedam godina; (b) novi motor upotrebljava vrstu goriva ili pogonski sustav za koji se smatra da ispušta manje CO₂ od motora koji se zamjenjuje; (c) ako država članica izmjeri da novi motor ispušta 20 % manje CO₂ ili troši 20 % manje goriva od motora koji se zamjenjuje kod uobičajenog ribolovnog napora dotičnog plovila. Komisija donosi provedbene akte radi utvrđivanja energetske učinkovitih tehnologija iz drugog podstava tačke (a) ovog stava i				
--	--	--	--	--

dodatnog određivanja elemenata metodologije za provedbu tačke (c) tog podstava. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 63. stava 2.				
Član 19. Povećanje bruto tonaže ribarskog plovila radi poboljšanja sigurnosti, radnih uslova ili energetske učinkovitosti 1. Odstupajući od člana 13. tačke (a), EFPRa može poduprijeti operacije kojima se povećava bruto tonaža ribarskog plovila u svrhu poboljšanja sigurnosti, radnih uvjeta ili energetske učinkovitosti. Potporom iz prvog podstava doprinosi se specifičnom cilju iz člana 14. stava 1. tačke (a). 2. Potpora iz ovog člana može se dodijeliti samo pod sljedećim uslovima: (a) ribarsko plovilo pripada segmentu flote za koji je u najnovijem izvješću o ribolovnom kapacitetu iz člana 22. stava 2. Regulative (EU) br. 1380/2013 pokazano da je ribolovni kapacitet segmenta uravnotežen s ribolovnim mogućnostima koje su dostupne tom segmentu; (b) duljina ribarskog plovila preko svega nije veća od 24 metra; c) ribarsko plovilo registrirano je u registru flote najmanje deset kalendarskih godina koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu; i (d) ulazak u ribarsku flotu novog ribolovnog kapaciteta nastalog tom operacijom nadoknađuje se prethodnim povlačenjem barem iste količine ribolovnog kapaciteta bez javne potpore iz istog segmenta flote ili segmenta flote za koji je u najnovijem izvješću o ribolovnom kapacitetu iz člana 22. stava 2. Regulative (EU) br. 1380/2013 pokazano da ribolovni kapacitet nije u ravnoteži s ribolovnim mogućnostima koje su dostupne tom segmentu. 3. Za potrebe stava 1. prihvatljive su samo sljedeće operacije: (a) povećanje bruto tonaže potrebno za naknadno postavljanje ili obnovu smještajnih objekata namijenjenih isključivo za posadu, uključujući sanitarne objekte, zajedničke prostore, kuhinjske objekte i zaklone na palubi;	Član 10 stav 7 Način sprovođenja mjera strukturne politike iz Programa i bliže uslove i kriterijume za finansiranje tih mjera propisuje Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliže uslove i kriterijume za finansiranje strukturnih mjera iz Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

(b) povećanje bruto tonaže potrebno za naknadno poboljšanje ili ugradnju sustava za sprečavanje požara na brodu, sigurnosnih sustava i sustava za uzbunjivanje ili sustava za smanjenje buke; (c) povećanje bruto tonaže potrebno za naknadnu ugradnju integriranih sustava mostova radi poboljšanja navigacije ili kontrole motora; (d) povećanje bruto tonaže potrebno za naknadnu ugradnju ili obnovu motora ili pogonskog sustava kojim se dokazuje bolja energetska učinkovitost ili niže emisije CO₂ u usporedbi s prethodnom situacijom, koja nema snagu veću od prethodno certificirane snage motora ribarskog plovila na temelju člana 40. stava 1. Regulative (EZ) br. 1224/2009 i čiju najveću izlaznu snagu proizvođač certificira za taj model motora ili pogonskog sustava; (e) zamjena ili obnova pramčanog bulba pod uvjetom da se time poboljšava ukupna energetska učinkovitost ribarskog plovila. 4. U sklopu podataka dostavljenih na temelju člana 46. stava 3. države članice obavješćuju Komisiju o značajkama operacija koje primaju potporu na temelju ovog člana, uključujući količinu povećanog ribolovnog kapaciteta i svrhu tog povećanja ribolovnog kapaciteta. 5. Potpora na temelju ovog člana ne obuhvaća operacije povezane s ulaganjima kojima je cilj poboljšanje sigurnosti, radnih uvjeta ili energetske učinkovitosti ako se takvim operacijama ne povećava ribolovni kapacitet dotičnog plovila. Te se operacije mogu podupirati u skladu s članom 12.				
Član 20. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti 1. Odstupajući od člana 13. tačke (e) EFPRA može poduprijeti naknadu za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti. Potporom iz prvog podstava ovog stava doprinosi se specifičnom cilju iz člana 14. stava 1. tačke (c). 2. Potpora na temelju ovog člana može se dodijeliti samo pod sljedećim uslovima: (a) prestanak je predviđen kao instrument akcijskog plana iz člana 22. stava 4. Regulative (EU) br. 1380/2013;	Član 10 stav 7 Način sprovođenja mjera strukturne politike iz Programa i bliže uslove i kriterijume za finansiranje tih mjera propisuje Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliže	Dvije godine od dana stupanja na

(b) prestanak se postiže uništenjem ribarskog plovila ili njegovim povlačenjem iz ribolova i adaptacijom za aktivnosti koje nisu komercijalni ribolov, u skladu s ciljevima ZRP-a i višegodišnjih planova iz Regulative (EU) br. 1380/2013; (c) ribarsko plovilo registrirano je kao aktivno plovilo i upotrebljavalo se za obavljanje ribolovnih aktivnosti na moru najmanje 90 dana godišnje tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu; (d) iz registra ribarske flote Unije trajno se briše jednakovrijedan ribolovni kapacitet, a povlastice za ribolov i odobrenja za ribolov trajno se povlače, u skladu s članom 22. stavovima 5. i 6. Regulative (EU) br. 1380/2013; i (e) korisnik ne smije registrirati ribarsko plovilo u razdoblju od pet godina od primitka potpore. 3. Potpora iz stava 1. može se dodijeliti samo: (a) vlasnicima ribarskih plovila Unije na koja se odnosi trajni prestanak; i (b) ribarima koji su radili na moru na ribarskom plovilu Unije na koje se odnosi trajni prestanak najmanje 90 dana godišnje tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Ribari iz prvog podstava tačke (b) nakon primitka potpore dužni su prestati sa svim ribolovnim aktivnostima na pet godina. Ako ribar u tom razdoblju ponovno počne obavljati ribolovne aktivnosti, dotična država članica osigurava povrat neopravdano isplaćenih sredstava za operacije u iznosu razmjernom razdoblju tijekom kojeg uvjet iz prve rečenice ovog podstava nije bio ispunjen.			uslove i kriterijume za finansiranje strukturnih mjera iz Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	snagu ovog zakona
Član 21. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti 1. Odstupajući od člana 13. tačke (e) EFPR-a može poduprijeti naknadu za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti. Potporom iz prvog podstava doprinosi se specifičnom cilju iz člana 14. stava 1. tačke (c). 2. Potpora iz ovog člana može se dodijeliti samo u slučaju:	Član 10 stav 7 Način sprovođenja mjera strukturne politike iz Programa i bliže uslove i kriterijume za finansiranje tih mjera propisuje Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliže uslove i	Dvije godine od dana

(a) mjera očuvanja iz člana 7. stava 1. tačaka (a), (b), (c), (i) i (j) Regulative (EU) br. 1380/2013 ili, ako su primjenjive na Uniju, jednakovrijedne mjere očuvanja koje donose RFMO-ovi; (b) mjera Komisije uslijed ozbiljne prijetnje morskim biološkim resursima, kako je navedeno u članu 12. Regulative (EU) br. 1380/2013; (c) hitnih mjera država članica na temelju člana 13. Regulative (EU) br.1380/2013; (d) prekida primjene SFPA-a ili njegova protokola zbog više sile; ili (e) prirodnih katastrofa, okolišnih incidenata ili zdravstvenih kriza koje su službeno priznala nadležna tijela relevantne države članice. 3. Potpora iz stava 1. može se dodijeliti samo ako su ribolovne aktivnosti dotičnog plovila ili ribara bile zaustavljene najmanje 30 dana u dotičnoj kalendarskoj godini. 4. Potpora iz stava 2. tačke (a) može se dodijeliti samo ako je, na temelju znanstvenih savjeta, potrebno smanjiti ribolovni napor kako bi se ostvarili ciljevi iz člana 2. stava 2. i člana 2. stava 5. tačke (a) Regulative (EU) br. 1380/2013. 5. Potpora iz stava 1. može se dodijeliti samo: (a) vlasnicima ili operaterima ribarskih plovila Unije koja su registrirana kao aktivna plovila i upotrebljavala su se za obavljanje ribolovnih aktivnosti na moru najmanje 120 dana tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu; (b) ribarima koji su radili na moru na ribarskom plovilu Unije na koje se odnosi privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti od najmanje 120 dana tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu; ili (c) ribarima bez plovila koji su obavljali ribolovne aktivnosti barem 120 dana tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje su prethodile godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Navođenje broja dana na moru iz ovog stava ne primjenjuje se na ribolov jegulje. 6. Potpora iz stava 1. može se dodijeliti za najviše 12 mjeseci po plovilu ili po ribaru tijekom programskog razdoblja. 7. Sve ribolovne aktivnosti koje su obavljala dotična plovila ili dotični ribari moraju se suspendirati tijekom dotičnog razdoblja			kriterijume za finansiranje strukturnih mjera iz Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	stupanja na snagu ovog zakona
--	--	--	---	--------------------------------------

privremenog prestanka. Dotična država članica dužna je uvjeriti se da su dotično plovilo ili dotični ribar prestali sa svim ribolovnim aktivnostima tijekom razdoblja na koje se odnosi privremeni prestanak i da se izbjegava svako prekomjerno plaćanje naknade do kojeg bi došlo zbog upotrebe plovila u druge svrhe.				
Član 22. Kontrola i izvršenje 1. EFPRA može poduprijeti razvoj i provedbu sustava kontrole ribarstva Unije kako je predviđeno u članu 36. Regulative (EU) br. 1380/2013 i dodatno određeno regulativama (EZ) br. 1224/2009 i (EZ) br. 1005/2008. Potporom iz prvog podstava doprinosi se specifičnom cilju iz člana 14. stava 1. tačke (d). 2. Odstupajući od člana 13. tačke (k), potpora iz stava 1. ovog člana može obuhvaćati sljedeće: (a) kupnju, ugradnju na plovilo i upravljanje komponentama nužnim za obvezni sustav za praćenje plovila i obvezni elektronički sustav izvješćivanja koji se upotrebljavaju za potrebe kontrole; (b) kupnju, ugradnju na plovilo i upravljanje komponentama nužnim za sustave za obvezno daljinsko elektroničko praćenje koji se upotrebljavaju za kontrolu provedbe obveze iskrćavanja iz člana 15. Regulative (EU) br. 1380/2013; (c) kupnju, ugradnju na plovilo i upravljanje napravama za obvezno trajno mjerenje i evidentiranje pogonske snage motora. 3. Potpora iz stava 1. ovog člana može doprinijeti i pomorskom nadzoru kako je navedeno u članu 33. i suradnji u pogledu funkcija obalnih straža iz člana 34.	Član 10 stav 7 Način sprovođenja mjera strukturne politike iz Programa i bliže uslove i kriterijume za finansiranje tih mjera propisuje Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliže uslove i kriterijume za finansiranje strukturnih mjera iz Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
Član 23. Prikupljanje, upotreba i obrada podataka u sektoru ribarstva i programima za istraživanje i inovacije, te upravljanje njima 1. EFPRA može poduprijeti prikupljanje, upotrebu i obradu bioloških, okolišnih, tehničkih i socioekonomskih podataka u sektoru ribarstva i upravljanje njima, kako je predviđeno u članu	Član 10 (7) Način sprovođenja mjera strukturne politike iz Programa i bliže uslove i kriterijume za finansiranje tih mjera propisuje Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliže uslove i	Dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

25. stavovima 1. i 2. Regulative (EU) br. 1380/2013 i dodatno određeno Regulativom (EU) br. 2017/1004, a na temelju nacionalnih planova rada iz člana 6. Regulative (EU) br. 2017/1004. EFPRA može poduprijeti i programe za istraživanje i inovacije u području ribarstva i akvakulture, kako je predviđeno u članu 27. Regulative (EU) br. 1380/2013. 2. Potporom iz stava 1. ovog člana doprinosi se specifičnom cilju iz člana 14. stava 1. tačke (d).			kriterijume za finansiranje strukturnih mjera iz Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	
Član 24. Promicanje jednakih uvjeta za proizvode ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija 1. EFPRA može poduprijeti naknadu za dodatne troškove subjekata povezanih s ribolovom, uzgojem, preradom i stavljanjem na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija. 2. Potporom iz stava 1. ovog člana doprinosi se specifičnom cilju iz člana 14. stava 1. tačke (e). 3. Potpora iz ovog člana može se dodijeliti samo pod uslovima predviđenima u članu 36.	Član 10 (7) Način sprovođenja mjera strukturne politike iz Programa i bliže uslove i kriterijume za finansiranje tih mjera propisuje Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliže uslove i kriterijume za finansiranje strukturnih mjera iz Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
Član 25. Zaštita i obnova vodene bioraznolikosti i ekosustava 1. EFPRA može poduprijeti djelovanja kojima se doprinosi zaštiti i obnovi vodene bioraznolikosti i ekosustava, među ostalim u unutarnjim vodama. Potpota iz prvog podstava doprinosi specifičnom cilju iz člana 14. stava 1. tačke (f). 2. Potpora iz stava 1. može, među ostalim, obuhvaćati: (a) naknadu ribarima za pasivno prikupljanje izgubljenog ribolovnog alata i morskog smeća iz mora; (b) ulaganja u luke ili drugu infrastrukturu radi osiguravanja odgovarajućih objekata za prihvatanje izgubljenog ribolovnog alata i morskog smeća prikupljenih iz mora;	Član 10 (7) Način sprovođenja mjera strukturne politike iz Programa i bliže uslove i kriterijume za finansiranje tih mjera propisuje Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliže uslove i kriterijume za finansiranje strukturnih mjera	Dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

(c) djelovanja za postizanje ili održavanje dobrog stanja okoliša u morskom okolišu, kako je utvrđeno u članu 1. stavu 1. Direktive 2008/56/EZ; (d) provedbu mjera prostorne zaštite uvedenih na temelju člana 13. stava 4. Direktive 2008/56/EZ; (e) upravljanje, obnovu, nadzor i praćenje područja mreže Natura 2000, uzimajući u obzir prioritetne akcijske okvire uspostavljene na temelju člana 8. Direktive 92/43/EEZ; (f) zaštitu vrsta na temelju direktiva 92/43/EEZ i 2009/147/EZ, uzimajući u obzir prioritetne akcijske okvire uspostavljene na temelju člana 8. Direktive 92/43/EEZ; (g) obnovu unutarnjih voda u skladu s programom mjera uspostavljenim na temelju člana 11. Direktive 2000/60/EZ.			iz Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	
POGLAVLJE III. Prioritet 2: poticanje održivih aktivnosti akvakulture te prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture čime se doprinosi sigurnosti opskrbe hranom u Uniji Odjeljak 1. Područje primjene potpore Član 26. Specifični ciljevi 1. Potporom na temelju ovog poglavlja obuhvaćene su intervencije kojima se doprinosi postizanju ciljeva ZRP-a, kako su navedeni u članu 2. Regulative (EU) br. 1380/2013, s pomoću sljedećih specifičnih ciljeva: (a) promicanje održivih aktivnosti akvakulture, osobito jačanje konkurentnosti akvakulturne proizvodnje, uz istodobno osiguravanje dugoročne okolišne održivosti aktivnosti; (b) promicanje stavljanja na tržište, kvalitete i dodane vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture te prerada tih proizvoda. 2. Odstupajući od člana 13. tačke (j), u slučaju izvanrednih događaja koji uzrokuju znatan poremećaj tržišta, potpora iz stava 1. tačke (b) ovog člana može obuhvaćati:	II. STRUKTURNA FINANSIJSKA PODRŠKA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI Član 6 Glavni prioriteti strukturne politike u ribarstvu i akvakulturi su: 7) podsticanje održivog ribarstva, te obnova i očuvanje vodenih bioloških resursa kroz sljedeće posebne ciljeve: k) jačanje privredno, socijalno i ekološki održivih ribolovnih aktivnosti, l) povećanje energetske efikasnosti i smanjenje emisija CO₂ zamjenom ili modernizacijom motora ribarskih plovila, m) promocija prilagođavanja ribolovnog kapaciteta ribolovnim mogućnostima u slučajevima trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti i doprinos primjerenom životnom standardu u slučajevima privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti, n) podsticaj efikasne kontrole u ribarstvu, uključujući borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova, kao i tačnost podataka za donošenje odluka, i	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

(a) naknadu subjektima u sektoru ribarstva i akvakulture za izgubljeni prihod ili dodatne troškove; i (b) naknadu priznatim organizacijama proizvođača i udruženjima organizacija proizvođača koji skladište proizvode ribarstva navedene u Prilogu II. Regulative (EU) br. 1379/2013, pod uvjetom da se proizvodi skladište u skladu s članovima 30. i 31. te regulative. Potpota iz prvog podstava može biti prihvatljiva samo ako je Komisija provedbenom odlukom utvrdila postojanje izvanrednog događaja. Rashodi su prihvatljivi samo tijekom razdoblja navedenog u toj provedbenoj odluci. 3. Uz aktivnosti iz stava 1. tačke (a) ovog člana u okviru područja primjene člana 2. Regulative (EU) br. 1380/2013, potpora u okviru te specifične tačke može obuhvaćati i intervencije kojima se doprinosi akvakulturi kojom se pružaju okolišne usluge te osigurava zdravlje i dobrobit životinja u akvakulturi unutar područja primjene Regulative (EU) 2016/429 Evropskog parlamenta i Vijeća(32). 4. Potporom iz stava 1. tačke (b) ovog člana može se doprinijeti i postizanju ciljeva zajedničkog uređenja tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture u skladu s članom 35. Regulative (EU) br. 1380/2013, uključujući planove proizvodnje i trženja kako su opisani u članu 28. Regulative (EU) br. 1379/2013.	o) doprinos zaštiti i obnovi vodenog biodiverziteta i ekosistema; 8) podsticanje održivih aktivnosti akvakulture te prerade i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, čime se doprinosi sigurnosti snadbijevanja hranom, kroz sljedeće posebne ciljeve: a) promocija održivih aktivnosti akvakulture, naročito jačanje konkurentnosti proizvodnje u akvakulturi, uz istovremeno osiguravanje dugoročne ekološke održivosti aktivnosti, b) promocija stavljanja na tržište, kvaliteta i dodatne vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture, te prerada tih proizvoda; 9) omogućavanje održive plave ekonomije u obalnim i kopnenim područjima, te podsticanje razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica, kroz sledeće posebne ciljeve: e) pružanje podrške aktivnostima koje doprinose omogućavanju održive plave ekonomije u obalnim i kopnenim područjima, f) podsticaj održivog razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica.			
Odjeljak 2. Posebni uslovi Član 27. Akvakultura Radi postizanja specifičnog cilja iz člana 26. stava 1. tačke (a) ove Regulative u pogledu promicanja aktivnosti akvakulture, potpora mora biti u skladu s nacionalnim višegodišnjim strateškim planovima za razvoj akvakulture iz člana 34. stava 2. Regulative (EU) br. 1380/2013.	Član 7 Prioriteti i specifični ciljevi strukturne politike utvrđuju se u skladu sa Nacionalnim strateškim planom razvoja akvakulture i Višegodišnjim programom za ribarstvo i akvakulturu.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će biti nakon usvajanja Višegodišnjeg programa ribarstva i akvakulture koji će biti usvojen u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

Član 28. Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture Kako bi se postigao specifičan cilj iz člana 26 stava 1. tačke (b) ove Regulative u pogledu prerade proizvoda ribarstva i akvakulture, potpora poduzećima koja nisu MSP-ovi dodjeljuje se samo putem Finansijskih instrumenata predviđenih u članu 58. Regulative (EU) 2021/1060 ili putem programa InvestEU, u skladu s članom 10. Regulative (EU) 2021/523.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
POGLAVLJE IV. Prioritet 3: omogućivanje održive plave ekonomije u obalnim, ostrvskim i kopnenim područjima te podsticanje razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica Odjeljak 1. Područje primjene potpore Član 29. Specifičan cilj Potpura na temelju ovog poglavlja obuhvaća intervencije kojima se doprinosi omogućivanju održivog plavoga ekonomije u obalnim, otočnim i kopnenim područjima te poticanje održivog razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica	II. STRUKTURNA FINANSIJSKA PODRŠKA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI Član 6 Glavni prioriteti strukturne politike u ribarstvu i akvakulturi su: 1) omogućavanje održive plave ekonomije u obalnim i kopnenim područjima, te podsticanje razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica, kroz sledeće posebne ciljeve: a) pružanje podrške aktivnostima koje doprinose omogućavanju održive plave ekonomije u obalnim i kopnenim područjima, b) podsticaj održivog razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
Odjeljak 2. Posebni uslovi Član 30. Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice	Član 15 Jedinice lokalne samouprave mogu u okviru svojih razvojnih programa dodjeljivati podršku u sklopu mjera strukturne politike u skladu sa ovim zakonom, uz prethodno odobrenje Ministarstva.		Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će	

1. Radi postizanja specifičnog cilja iz člana 29. ove Regulative, potpora se provodi s pomoću lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice utvrđenog u članu 31. Regulative (EU) 2021/1060. 2. Za potrebe ovog člana, strategijama lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice iz člana 32. Regulative (EU) 2021/1060 osigurava se da zajednice u ribarskim ili akvakulturnim područjima bolje iskoriste i ostvare dobrobiti iz prilika koje nudi održivo plavo gospodarstvo te da iskoriste i ojačaju okolišne, kulturne, društvene i ljudske resurse. Te strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice mogu biti različite, od onih usmjerenih na ribarstvo ili akvakulturu do širih strategija usmjerenih na diversifikaciju lokalnih zajednica.	Jedinice lokalne samouprave ne mogu dodjeljivati pomoć koja se zasniva na cijeni, količini, jedinici proizvodnje i/ili jedinici sredstava za proizvodnju, osim ako ta pomoć ispunjava uslove za pomoć male vrijednosti (de minimis) u skladu sa propisom iz člana 14 stav 3 ovog zakona. U slučaju prekoračenja iznosa za pomoć male vrijednosti (de minimis), Ministarstvo će obustaviti ili ukinuti dodjelu pomoći, narediti povrat nepravilno dodijeljene pomoći ili zabranu dodjele pomoći za period do tri godine.	Djelimično usklađeno	propisati bliže uspostavljanje i sprovođenje državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi, kao i sadržaj i način vođenja evidencije državne pomoći.	Dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
POGLAVLJE V. Prioritet 4: jačanje međunarodnog upravljanja okeanima i omogućivanje sigurnih i čistih mora i okeana kojima se održivo upravlja Odjeljak 1. Područje primjene potpore Član 31. Specifičan cilj Potpota na temelju ovog poglavlja obuhvaća intervencije kojima se doprinosi jačanju održivog upravljanja morima i okeanima promicanjem znanja o moru, pomorskog nadzora ili suradnje obalnih straža.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
Odjeljak 2. Posebni uslovi Član 32. Znanje o moru Potpota koja se dodjeljuje za postizanje specifičnog cilja iz člana 31. ove Regulative promicanjem znanja o moru doprinosi djelovanjima čiji je cilj prikupljanje, analiza, obrada i upotreba podataka te upravljanje njima kako bi se poboljšalo znanje o stanju morskog okoliša s ciljem:	Član 10 stav 7 Način sprovođenja mjera strukturne politike iz Programa i bliže uslove i kriterijume za finansiranje tih mjera propisuje Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliže uslove i	Dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

(a) ispunjavanja zahtjeva u pogledu praćenja, određivanja područja i upravljanja na temelju direktiva 92/43/EEZ i 2009/147/EZ; (b) podupiranja prostornog planiranja morskog područja na temelju Direktive 2014/89/EU Evropskog parlamenta i Vijeća(33); ili (c) poboljšanja kvalitete i razmjene podataka u okviru Europske mreže nadgledanja i prikupljanja podataka o moru (mreža EMODnet).			kriterijume za finansiranje strukturnih mjera iz Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	snagu ovog zakona
Član 33. Pomorski nadzor 1. Radi postizanja specifičnog cilja iz člana 31. promicanjem pomorskog nadzora, potpora se dodjeljuje za djelovanja kojima se doprinosi postizanju ciljeva Zajedničkog okruženja za razmjenu informacija. 2. Potpora za djelovanja iz stava 1. ovog člana također može doprinijeti razvoju i provedbi sustava kontrole ribarstva Unije u skladu s uslovima utvrđenima u članu 22.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
Član 34. Saradnja obalnih straža 1. Potpora koja se dodjeljuje za postizanje specifičnog cilja utvrđenog u članu 31. promicanjem suradnje obalnih straža doprinosi djelovanjima koja provode nacionalna tijela u sklopu europske suradnje u pogledu funkcija obalne straže iz člana 69. Regulative (EU) 2016/1896 Evropskog parlamenta i Vijeća(34), člana 2.b Regulative (EZ) br. 1406/2002 Evropskog parlamenta i Vijeća(35) i člana 8. Regulative (EU) 2019/473 Evropskog parlamenta i Vijeća(36). 2. Potpora za djelovanja iz stava 1. ovog člana također može doprinijeti razvoju i provedbi sustava kontrole ribarstva Unije u skladu s uslovima utvrđenima u članu 22.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

POGLAVLJE VI. Održivi razvoj najudaljenijih regija Član 35. Akcijski plan za najudaljenije regije U skladu s članom 8. stavom 3. dotične države članice u okviru svojih programa izrađuju akcijski plan za svaku od svojih najudaljenijih regija u kojem se utvrđuje sljedeće: (a) strategija za održivo iskorištavanje ribarstva i razvoj sektora održivog plavoga ekonomije; (b) opis glavnih predviđenih djelovanja i odgovarajućih Finansijskih sredstava, uključujući sljedeće: i. strukturnu potporu sektoru ribarstva i akvakulture u okviru ove glave; ii. naknadu za dodatne troškove iz Člana 24. i 36., uključujući metodologiju za njezin izračun; iii. sva druga ulaganja u održivo plavo gospodarstvo koja su potrebna za ostvarenje održivog obalnog razvoja.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
Član 36. Naknada za dodatne troškove za proizvode ribarstva i akvakulture 1. Kako bi nadoknadila dodatne troškove subjekata u ribolovu, uzgoju, preradi i stavljanju na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija, kako je navedeno u članu 24., svaka dotična država članica određuje, u skladu s kriterijima utvrđenima u skladu sa stavom 6. ovog člana, popis proizvoda ribarstva i akvakulture te količinu proizvoda koji ispunjavaju uvjete za naknadu za svaku najudaljeniju regiju. 2. Pri utvrđivanju popisa i količina iz stava 1. države članice uzimaju u obzir sve relevantne čimbenike, osobito potrebu da naknada bude u skladu s pravilima ZRP-a. 3. Naknada se ne dodjeljuje za proizvode ribarstva i akvakulture: (a) ulovljene plovilima trećih zemalja, osim ribarskih plovila koja plovo pod zastavom Venezuele, a djeluju u vodama Unije, u skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2015/1565(37);	Član 10 stav 7 Način sprovođenja mjera strukturne politike iz Programa i bliže uslove i kriterijume za finansiranje tih mjera propisuje Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliže uslove i kriterijume za finansiranje strukturnih mjera iz Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

(b) ulovljene ribolovnim plovilima Unije koja nisu registrirana u luci koja se nalazi u jednoj od najudaljenijih regija; (c) uvezene iz trećih zemalja. 4. Stav 3. tačka (b) ne primjenjuje se ako postojeći kapacitet prerađivačke industrije u dotičnoj najudaljenijoj regiji premašuje dostavljenu količinu sirovina. 5. Kako bi se izbjeglo prekomjerno plaćanje naknade, pri isplati naknade korisnicima koji obavljaju aktivnosti iz stava 1. u najudaljenijim regijama ili su vlasnici plovila registriranog u luci u tim regijama i koje ondje djeluje, u obzir se uzima sljedeće: (a) za svaki proizvod ili kategoriju proizvoda ribarstva ili akvakulture, dodatni troškovi nastali zbog specifičnih poteškoća dotičnih regija; i (b) svaki drugi oblik javne intervencije koji utječe na iznos dodatnih troškova. 6. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s članom 62. u vezi s dopunom ove Regulative utvrđivanjem kriterija za izračun dodatnih troškova koji proizlaze iz specifičnih poteškoća dotičnih regija.				
Član 37. Državna potpora za naknadu dodatnih troškova Države članice mogu dodijeliti dodatno financiranje za provedbu naknade iz člana 24. U takvim slučajevima država članica obavještava Komisiju o državnoj potpori koju Komisija može odobriti u skladu s ovom Regulativom kao dio te naknade. Za državnu potporu o kojoj je tako obaviješteno također se smatra da je o njoj obaviješteno u smislu prve rečenice člana 108. stava 3. UFEU-a.	III. DRŽAVNA POMOĆ U RIBARSTVU I AKVAKULTURI Član 13 Državna pomoć u ribarstvu i akvakulturi je svaka podrška koju davalac državne pomoći iz stava 2 ovog člana dodjeljuje korisniku u sektoru ribarstva i akvakulture u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišne konkurencije davanjem prednosti određenim korisnicima ili stavljanjem u povoljniji položaj proizvodnje određene robe. Davalac državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi je Vlada Crne Gore, organi državne uprave, jedinice lokalne samouprave, kao i drugi organ ili pravno lice koje dodjeljuje ili planira dodjelu državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi. Korisnik državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi je privredni subjekt u sektoru ribarstva i akvakulture koji	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliže uspostavljanje i sprovođenje državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi, kao i sadržaj i način vođenja evidencije državne pomoći..	Dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

	prima državnu pomoć u skladu sa ovim zakonom, nezavisno od oblika i namjene. Državna pomoć u ribarstvu i akvakulturi može da se dodijeli kao pomoć: a) socijalnog karaktera, koja se dodjeljuje pojedinačnim potrošačima, pod uslovom da se takva pomoć odobrava bez diskriminacije u vezi sa porijeklom dotičnih proizvoda; b) za otklanjanje štete prouzrokovane elementarnim katastrofama ili vanrednim događajima; c) za promovisanje ekonomskog razvoja područja u kojima je životni standard nizak ili gdje postoji ozbiljna nezaposlenost i drugih regiona u nepovoljnom položaju, s obzirom na njihovu strukturnu, ekonomsku i socijalnu situaciju; d) za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u ekonomiji; e) za olakšavanje razvoja određenih ekonomskih aktivnosti ili određenih ekonomskih područja, gdje takva pomoć ne utiče negativno na uslove trgovine; f) za promociju kulture i očuvanja baštine ako takva pomoć ne utiče na uslove trgovine i konkurenciju. Član 14 Nadležno tijelo za uspostavljanje i sprovođenje sistema državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi iz člana 13 ovog zakona je Ministarstvo. Ministarstvo vodi evidenciju o dodijeljenoj državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi i redovno dostavlja izvještaje nadležnim domaćim i međunarodnim institucijama, u skladu sa posebnim propisima i međunarodnim obavezama Crne Gore. Uspostavljanje i sprovođenje državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi, kao i sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.			
Član 38. Evaluacija	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

Pri provedbi evaluacije sredinom programskog razdoblja iz člana 45. Regulative (EU) 2021/1060 Komisija posebno razmatra odredbe iz ovog poglavlja, uključujući one koje se odnose na naknadu dodatnih troškova.				
POGLAVLJE VII. Pravila za provedbu u okviru podijeljenog upravljanja Odjeljak 1. Potpura iz EFPR-e Član 39. Izračun naknade Naknada za dodatne troškove ili izgubljeni prihod te druga naknada predviđena ovom Regulativom dodjeljuje se u bilo kojem obliku iz člana 53. stava 1. tačaka od (b) do (e) Regulative (EU) 2021/1060.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
Član 40. Utvrđivanje stopa sufinansiranja Maksimalna stopa sufinansiranja u okviru EFPR-e za specifični cilj iznosi 70 % prihvatljivih javnih rashoda, uz iznimku specifičnog cilja iz člana 14. stava 1. tačke (e), za koji ona iznosi 100 %.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
Član 41. Intenzitet javne potpore 1. Države članice primjenjuju maksimalnu stopu intenziteta potpore od 50 % ukupnih prihvatljivih rashoda operacije. 2. Odstupajući od stava 1., u Prilogu III. utvrđuju se posebne maksimalne stope intenziteta potpore.	Član 10 stav 7 Način sprovođenja mjera strukturne politike iz Programa i bliže uslove i kriterijume za finansiranje tih mjera propisuje Ministarstvo.	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliže	Dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

3. Ako operacija potpada pod više redaka od 2. do 19. Priloga III., primjenjuje se najviša maksimalna stopa intenziteta potpore. 4. Ako operacija potpada pod jedan ili više redaka od 2. do 19. Priloga III., a istodobno i u redak 1. tog priloga, primjenjuje se maksimalna stopa intenziteta potpore iz retka 1.			uslove i kriterijume za finansiranje strukturnih mjera iz Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	snagu ovog zakona
Odjeljak 2. Finansijsko upravljanje Član 42. Prekid roka za plaćanje 1. U skladu s članom 96. stavom 4. Regulative 2021/1060 Komisija može prekinuti rok plaćanja u pogledu cijelog zahtjeva za plaćanje ili u pogledu nekog njegovog dijela ako postoji neusklađenost države članice s pravilima koja se primjenjuju u okviru ZRP-a i ako je vjerojatno da će ta neusklađenost utjecati na rashode iz zahtjeva za plaćanje za koje se traži međuplaćanje. 2. Prije prekida iz stava 1. Komisija na temelju delegiranja ovlasti obavještava dotičnu državu članicu o neusklađenosti i omogućuje joj da se o tome očituje u razumnom roku. 3. Prekid iz stava 1. mora biti razmjeran prirodi, težini, trajanju i ponavljanju neusklađenosti. 4. Komisija može donijeti provedbene akte kako bi definirala slučajeve neusklađenosti iz stava 1. ovog člana. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 63. stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
Član 43. Suspenzija plaćanja 1. U skladu s članom 97. stavom 3. Regulative (EU) 2021/1060 Komisija može donijeti provedbene akte kojima suspendira sva međuplaćanja iz programa ili neke njihove dijelove u slučaju ozbiljne neusklađenosti države članice s pravilima koja se primjenjuju u okviru ZRP-a i ako je vjerojatno da će ta ozbiljna neusklađenost utjecati na rashode iz zahtjeva za plaćanje za koje se traži međuplaćanje.	Član 16 Korisnik ne smije finansirati troškove koji se finansiraju kroz mjere podrške iz ovog zakona drugim oblikom javne finansijske podrške. Korisnik je dužan da vrati sredstva dobijena na osnovu netačnih podataka i/ili ako su pribavljena suprotno ovom zakonu i propisima donešenim na osnovu njega. U slučaju da korisnik ne vrati sredstva iz stava 2 ovog člana, dužan je da plati zakonske zatezne kamate u	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliže uslove i kriterijume za finansiranje strukturnih mjera	Dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

2. Prije suspenzije iz stava 1. Komisija obavještava dotičnu državu članicu da smatra da postoji slučaj ozbiljne neusklađenosti te države članice s pravilima primjenjivima u okviru ZRP-a te joj omogućuje da se na to očituje u razumnom roku. 3. Suspenzija iz stava 1. mora bit razmjerna prirodi, težini, trajanju i ponavljanju ozbiljne neusklađenosti. 4. Komisija je ovlaštena za donošenje provedbenih akata kako bi se definirali slučajevi ozbiljne neusklađenosti iz stava 1. ovog člana. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 63. stava 2.	roku od 30 dana od pravosnažnosti rješenja kojim se korisniku nalaže povraćaj sredstava. Korisnik koji nije Ministarstvu vratio sredstva iz st. 2 i 3 ovog člana nema pravo na isplatu novčane podrške utvrđene ovim zakonom do podmirenja nastalih novčanih obaveza. Predmet podrške ostvaren mjerama strukturne politike u skladu sa ovim zakonom ne smije se prodavati, iznajmljivati ili stavljati na korišćenje drugim pravnim ili fizičkim licima pet godina od posljednje uplate primljenih sredstava, osim na osnovu odobrenja Upravljačkog tijela. Za dobijanje odobrenja iz stava 5 ovog člana korisnik podnosi zahtjev Upravljačkom tijelu. Član 18 Pored ovlašćenja inspektora utvrđenih zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor, inspektor za ribarstvo i poljoprivredni inspektor ima ovlašćenje da: 1) provjerava tačnost dokumentacije i podataka na osnovu kojih je korisnik ostvario pravo na sredstva podsticaja; 2) provjerava da li korisnik sredstava podsticaja raspolaže predmetom sufinansiranja suprotno uslovima utvrđenim ovim zakonom; 3) prati ostvarivanje prava na sredstva podsticaja i namjensko korišćenje tih sredstava; 4) provjerava i druge uslove predviđene ovim zakonom.		iz Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	
Član 44. Finansijski ispravci država članica U slučaju Finansijskih ispravaka iz člana 11. stava 2. države članice utvrđuju iznos ispravka, koji mora biti razmjern prirodi, težini, trajanju i ponavljanju korisnikova teškog prekršaja ili kaznenog djela i važnosti doprinosa EFPR-a za gospodarsku aktivnost korisnika.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će propisati bliže	Dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

			uslove i kriterijume za finansiranje strukturnih mjera iz Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	
Član 45. Finansijski ispravci Komisije 1. U skladu s članom 104. stavom 5. Regulative (EU) 2021/1060 Komisija može donijeti provedbene akte kojima izvršava finansijske ispravke ukidanjem cjelokupnog ili dijela doprinosa Unije određenom programu ako nakon provedbe potrebnog ispitivanja zaključi sljedeće: (a) rashodi iz zahtjeva za plaćanje povezani su sa slučajevima u kojima se pojavila bilo koja od situacija iz člana 11. stava 2. ove Regulative, a dotična država članica nije ih ispravila prije pokretanja postupka ispravka na temelju ovog stava; (b) rashodi iz zahtjeva za plaćanje povezani su sa slučajevima ozbiljne neusklađenosti države članice s pravilima ZRP-a, što je za posljedicu imalo suspenziju plaćanja na temelju člana 43. ove Regulative, a dotična država članica još nije pokazala da je poduzela potrebne korektivne mjere kako bi ubuduće osigurala usklađenost s primjenjivim pravilima ZRP-a i njihovo izvršenje. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 63. stava 2. ove Regulative. 2. Komisija određuje iznos ispravka s obzirom na prirodu, težinu, trajanje i ponavljanje ozbiljne neusklađenosti dotične države članice ili dotičnog korisnika s pravilima ZRP-a i važnost doprinosa EFPR-a za gospodarsku aktivnost dotičnog korisnika. 3. Ako nije moguće precizno utvrditi iznos rashoda povezanih s ozbiljnom neusklađenošću države članice s pravilima ZRP-a, Komisija u skladu sa stavom 4. primjenjuje paušalnu stopu ili ekstrapolirani Finansijski ispravak.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

4. Komisija može donijeti provedbene akte kako bi odredila kriterije za utvrđivanje razine financijskog ispravka koji će se primjenjivati i kriterije za primjenu paušalnih stopa ili ekstrapoliranih Financijskih ispravaka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 63. stava 2.				
Odjeljak 3. Praćenje i izvještavanje Član 46. Okvir za praćenje i evaluaciju 1. Zajednički pokazatelji ostvarenja i rezultata za EFPR-u, kako su navedeni u Prilogu I. ovoj Regulativi, te, prema potrebi, pokazatelji koji su specifično povezani s pojedinim programima upotrebljavaju se u skladu s članom 16. stavom 1. drugim podstavom tačkom (a), članom 22. stavom 3. tačkom (d) podtačkom ii. i članom 42. stavom 2. tačkom (b) Regulative (EU) 2021/1060. 2. U skladu s obvezom izvješćivanja na temelju člana 41. stava 3. tačke (h) podtačke iii. Financijske regulative, Komisija Evropskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvještaj o uspješnosti EFPR-e. U tome izvješću Komisija upotrebljava ključne pokazatelje uspješnosti navedene u Prilogu I. ovoj Regulativi. 3. Uz opšta pravila iz člana 42. Regulative (EU) 2021/1060, upravljačko tijelo Komisiji dostavlja relevantne podatke o provedbi na razini operacije koji uključuju ključne značajke korisnika (ime/naziv, vrsta korisnika, veličina poduzeća, spol i podaci za kontakt) i operacije kojima je pružena potpora (specifičan cilj, vrsta operacije, dotični sektor, vrijednosti pokazatelja, stanje napretka operacije, broj u zajedničkom registru flote, Financijski podaci i oblik potpore). Podaci se dostavljaju 31. januara i 31. jula svake godine. Prvi prijenos tih podataka izvršava se do 31. januara 2022., a posljednji do 31. januara 2030. 4. Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju pravila za daljnje detaljnije utvrđivanje konkretnih podataka iz stava 3. ovog člana i njihovo predstavljanje. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 63. stava 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

5. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s članom 62. u vezi s izmjenom Priloga I. dodavanjem ključnih pokazatelja uspješnosti radi prilagodbe promjenama koje nastupe tijekom programskog razdoblja.				
Član 47. Izveštavanje o rezultatima finansirane operacije 1. Korisnici dostavljaju izvještaj o vrijednosti relevantnih pokazatelja rezultata, i to nakon završetka operacije odnosno najkasnije uz zahtjev za konačno plaćanje. Upravljačko tijelo preispituje vjerodostojnost vrijednosti pokazatelja rezultata koju je korisnik prijavio usporedno s konačnim plaćanjem. 2. Države članice mogu odgoditi rokove utvrđene u stavu 1.	Član 10 Višegodišnji program ribarstva i akvakulture (u daljem tekstu: Program) donosi se radi korišćenja sredstava za finansiranje mjera strukturne politike u ribarstvu i akvakulturi radi postizanje odabranih prioriteta i ciljeva iz člana 6 ovog zakona. Osim mjera strukturne politike u ribarstvu i akvakulturi, u okviru Programa mogu se podržati i mjere tehničke pomoći namijenjene finansiranju aktivnosti u okviru sistema upravljanja i kontrole za sprovođenje Programa. Program sadrži: 1) pregled glavnih izazova, uzimajući u obzir: - tržišne nedostatke, - potrebe za ulaganjem, komplementarnost i povezanost sa drugim oblicima podrške, - izazove utvrđene u relevantnim nacionalnim ili regionalnim strategijama, uključujući integrisani nacionalni energetske i klimatski plan, - izazove u pogledu administrativnih kapaciteta i upravljanja, te mjere pojednostavljivanja, - integrisani pristup u suočavanju sa demografskim izazovima, ako je relevantno, - prethodno stečeno iskustvo, - makroregionalne strategije i strategije morskih basena, ako je primjenljivo; 2) analizu stanja, kao i utvrđivanje potreba koje zahtijevaju rješavanje uz vođenje računa o specifičnim potrebama malog obalnog ribolova;	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta nakon usvajanja Višegodišnjeg programa ribarstva i akvakulture u dijelu koji se odnosi na pokazatelje učinka i pokazatelje rezultata sa odgovarajućim ključnim tačkama i ciljevima	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

	3) obrazloženje odabranih prioriteta i specifičnih ciljeva iz člana 6 ovog zakona, odabrane mjere strukturne politike za postizanje tih prioriteta i posebnih ciljeva, te njihovu usklađenost sa Nacionalnim planom akvakulture; 4) za svaki prioritet, osim za tehničku pomoć, specifične ciljeve; 5) za svaki specifični cilj: - povezane vrste aktivnosti i njihov očekivani doprinos tim specifičnim ciljevima, makroregionalnim strategijama, ako je primjenljivo, - pokazatelji učinka i pokazatelji rezultata sa odgovarajućim ključnim tačkama i ciljevima, - glavne ciljne grupe, - aktivnosti koje štite jednakost, uključenost i nediskriminaciju, - oznaku specifičnih ciljanih područja, uključujući planirano korišćenje integrisanog teritorijalnog ulaganja, lokalnog razvoja vođenog zajednicom ili drugih teritorijalnih instrumenata, - međuregionalne, prekogranične i transnacionalne akcije, gdje je relevantno, - planirano korišćenje finansijskih instrumenata, - vrste intervencija i indikativnu podjelu programiranih sredstava prema vrsti intervencije; 6) za svaki prioritet tehničke pomoći: - povezane vrste radnji, - pokazatelji učinka sa odgovarajućim ključnim tačkama i ciljevima, - glavne ciljne grupe,			
--	---	--	--	--

	- vrste intervencija i indikativnu podjelu programiranih sredstava prema vrsti intervencije; 7) finansijski plan predviđen za sprovođenje Programa, kao i za svaki odabrani prioritet i specifični cilj koji sadrži tabelu u kojoj se navode ukupna finansijska izdvajanja za svaki prioritet i specifični cilj po godini; 8) opis preduzetih aktivnosti za uključivanje relevantnih partnera u pripremu, sprovođenje i praćenje Programa; 9) predviđeni pristup komunikaciji i vidljivosti Programa definisanjem njegovih ciljeva, zainteresovanih strana, načina komunikacije, uključujući uticaj društvenih medija, gdje je to prikladno, planirani budžet i relevantni pokazatelji za praćenje i evaluaciju; 10) informacije o tijelima za sprovođenje iz člana 12 ovog zakona i u slučaju tehničke pomoći, gdje je primjenljivo, o tijelima koja primaju sredstva za tehničku pomoć. U izradi Programa konsultuje se zainteresovana javnost. Izmjene i dopune Programa vrše se u slučaju promjena koje imaju uticaj na sektor ribarstva i akvakulture. Program donosi Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva. Način sprovođenja mjera strukturne politike iz Programa i bliže uslove i kriterijume za finansiranje tih mjera propisuje Ministarstvo. Podrška dodeljena u okviru Programa je izuzeta od pravila o državnoj pomoći kako je definisano u Članu 13.			
GLAVA III.				

POTPORA U OKVIRU IZRAVNOG I NEIZRAVNOG UPRAVLJANJA POGLAVLJE I. Prioritet 1: poticanje održivog ribarstva te obnova i očuvanje vodenih bioloških resursa Član 48. Provedba ZRP-a EFPRA podupire provedbu ZRP-a: (a) pružanjem znanstvenih savjeta i znanja za potrebe promicanja dobrog i učinkovitog odlučivanja o upravljanju ribarstvom u okviru ZRP-a, među ostalim sudjelovanjem stručnjaka u znanstvenim tijelima; (b) regionalnom suradnjom u pogledu mjera očuvanja iz člana 18. Regulative (EU) br. 1380/2013, posebno u kontekstu višegodišnjih planova iz Člana 9. i 10. te regulative; (c) razvojem i provedbom sustava kontrole ribarstva Unije kako je predviđen članom 36. Regulative (EU) br. 1380/2013 i dodatno određen Regulativom (EZ) br. 1224/2009; (d) radom savjetodavnih vijeća osnovanih u skladu s članom 43. Regulative (EU) br. 1380/2013, koja imaju za cilj sudjelovati u ZRP-u i podržavati ga; (e) dobrovoljnim doprinosima aktivnostima međunarodnih organizacija koje djeluju u području ribarstva, u skladu s članovima 29. i 30. Regulative (EU) br. 1380/2013.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
Član 49. Promicanje čistih i zdravih mora i okeana 1. EFPRA podupire promicanje čistih i zdravih mora i okeana, među ostalim, djelovanjima kojima se podupire provedba Direktive 2008/56/EZ i djelovanjima kojima se osigurava usklađenost s ciljem postizanjem dobrog stanja okoliša kako je utvrđeno u članu 2. stavu 5. tački (j) Regulative (EU) br. 1380/2013 i provedba Europske strategije za plastiku u kružnom gospodarstvu. 2. Potpora iz stava 1. ovog člana mora biti u skladu sa zakonodavstvom Unije u području okoliša, posebno s ciljem	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

postizanja ili održavanja dobrog stanja okoliša, kako je utvrđen u članu 1. stavu 1. Direktive 2008/56/EZ.			ribarstvo i akvakulturu	
POGLAVLJE II. Prioritet 2: poticanje održivih aktivnosti akvakulture te prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, čime se doprinosi sigurnosti opskrbe hranom u Uniji. Član 50. Podaci o istraživanju tržišta EFRA podupire razvoj i širenje podataka o istraživanju tržišta povezanih s proizvodima ribarstva i akvakulture koje provodi Komisija u skladu s članom 42. Regulative (EU) br. 1379/2013.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
POGLAVLJE III. Prioritet 3: omogućivanje održivog plavoga ekonomije u obalnim, otočnim i kopnenim područjima te poticanje razvoja ribarskih i akvakulturnih zajednica Član 51. Pomorska politika i razvoj održivog plavoga ekonomije EFRA podupire provedbu pomorske politike i razvoj održivog plavoga ekonomije: (a) promicanjem održivog i niskougličnog plavoga ekonomije koje je otporno na klimatske promjene; (b) promicanjem integriranog vođenja i upravljanja pomorskom politikom, među ostalim u okviru prostornog planiranja morskog područja, strategija morskih bazena i regionalne pomorske suradnje; (c) unapređenjem prijenosa i primjene istraživanja, inovacija i tehnologije u okviru održivog plavoga ekonomije;	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

(d) unapređenjem pomorskih vještina, znanja o okeanima i razmjene socioekonomskih i okolišnih podataka o održivom plavom gospodarstvu; (e) razvojem portfelja projekata i inovativnih instrumenata finansiranja.				
POGLAVLJE IV. Prioritet 4: jačanje međunarodnog upravljanja okeanima i omogućivanje sigurnih i čistih mora i okeana kojima se održivo upravlja Član 52. Europska mreža nadgledanja i prikupljanja podataka o moru EFPRA podupire provedbu mreže EMODnet.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
Član 53. Pomorska sigurnost i nadzor EFPRA podupire promicanje pomorske sigurnosti i nadzora, među ostalim razmjenom podataka, suradnjom obalnih straža i suradnjom agencija te borbom protiv kaznenih i nezakonitih aktivnosti na moru.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
Član 54. Međunarodno upravljanje okeanima EFPRA podupire provedbu politike međunarodnog upravljanja okeanima:			Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog	Tri godine od dana stupanja na

(a) dobrovoljnim doprinosima međunarodnim organizacijama koje djeluju u području upravljanja okeanima; (b) dobrovoljnom suradnjom i koordinacijom s međunarodnim forumima, organizacijama, tijelima i institucijama u kontekstu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora, Programa do 2030. i drugih relevantnih međunarodnih sporazuma, dogovora i partnerstava; (c) provedbom okeanskih partnerstava između Unije i glavnih sudionika u području okeana; (d) provedbom relevantnih međunarodnih sporazuma, dogovora i instrumenata namijenjenih promicanju boljeg upravljanja okeanima te razvojem djelovanja, mjera, instrumenata i znanja koji jamče sigurna i čista mora i okeane kojima se održivo upravlja; (e) provedbom odgovarajućih međunarodnih sporazuma, mjera i instrumenata radi sprečavanja ribolova NNI, odvrćanja od njega i njegova zaustavljanja; (f) međunarodnom suradnjom u području istraživanja i razmjene podataka o okeanima te razvojem tih istraživanja i podataka.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	snagu ovog zakona
POGLAVLJE V. Pravila za provedbu u okviru izravnog i neizravnog upravljanja Član 55. Oblici finansiranja sredstvima Unije 1. EFPRa može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku iz Finansijske regulative, a posebno u obliku nabave i bespovratnih sredstava na temelju glave VII. odnosno VIII. te regulative. Ona može omogućiti financiranje i u obliku Finansijskih instrumenata u okviru operacija mješovitog finansiranja kako je navedeno u članu 56. ove Regulative. 2. Evaluaciju prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava mogu obavljati neovisni stručnjaci.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
Član 56. Operacije mješovitog finansiranja	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem	Tri godine od dana

Operacije mješovitog finansiranja u okviru EFPR-e provode se u skladu s Regulativom (EU) 2021/523 i glavom X. Finansijske regulative. Član			Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	stupanja na snagu ovog zakona
Član 57. Evaluacija koju provodi Komisija 1. Evaluacije se provode pravodobno kako bi se njihovi rezultati mogli uzeti u obzir tijekom postupka donošenja odluka. Evaluacije se povjeravaju unutarnjim ili vanjskim stručnjacima koji su funkcionalno neovisni. 2. Međuevaluacija potpore u skladu s glavom III. provodi se do kraja 2024. 3. Završno izvješće o evaluaciji potpore u skladu s glavom III. priprema se do kraja 2031. 4. Komisija dostavlja izvješća o evaluaciji iz stava 2. i 3. Evropskom parlamentu, Vijeću, Evropskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
Član 58. Praćenje u okviru izravnog i neizravnog upravljanja 1. Komisija upotrebljava pokazatelje rezultata i pokazatelje ostvarenja iz Priloga I. za praćenje rezultata provedbe EFPR-e u okviru izravnog i neizravnog upravljanja. 2. Komisija prikuplja podatke o operacijama koje su odabrane za potporu u okviru izravnog i neizravnog upravljanja, uključujući ključne značajke korisnika i same operacije, kako je utvrđeno u članu 46. stavu 3.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
Član 59. Revizije			Potpuna usklađenost biće postignuta	Tri godine od dana stupanja na

Revizije upotrebe doprinosa Unije koje provode osobe ili subjekti, među ostalim osobe ili subjekti koje institucije ili tijela Unije nisu ovlastili, osnova su za opšte jamstvo na temelju člana 127. Finansijske regulative.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	snagu ovog zakona
Član 60. Informisanje, komunikacija i promocija 1. Primatelji sredstava Unije priznaju porijeklo i osiguravaju vidljivost tih sredstava, posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata, pružanjem koherentnih, djelotvornih i razmjernih ciljanih informacija različitoj publici, među ostalim medijima i javnosti. 2. Komisija provodi informacijska i komunikacijska djelovanja koja se odnose na EFPR-u, na djelovanja poduzeta na temelju EFPR-a i na postignute rezultate. Finansijska sredstva dodijeljena EFPR-i također doprinose institucijskom priopštavanju političkih prioriteta Unije, ako se ti prioriteti odnose na one iz člana 3.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona
Član 61. Prihvatljivi subjekti, aktivnosti i troškovi 1. Uz kriterije iz člana 197. Finansijske regulative primjenjuju se kriteriji prihvatljivosti iz stava 2. i 3. ovog člana. 2. Prihvatljivi su sljedeći subjekti: (a) pravni subjekti s poslovnim nastanom u državi članici ili trećoj zemlji navedenoj u programu rada, pod uslovima utvrđenima u stavovima 3. i 4.; (b) svaki pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka međunarodna organizacija. 3.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

Iznimno, pravni subjekti osnovani u trećoj zemlji prihvatljivi su za sudjelovanje ako je to potrebno radi ostvarenja ciljeva određenog djelovanja. 4. Pravni subjekti osnovani u trećoj zemlji koja nije pridružena programu u načelu sami snose troškove sudjelovanja. 5. U skladu s članom 193. stavom 2. drugim podstavom tačkom (a) Finansijske regulative i odstupajući od člana 193. stava 4. te regulative, uzimajući u obzir odgođeno stupanje na snagu ove Regulative i radi osiguravanja kontinuiteta, kako je utvrđeno u odluci o financiranju i tijekom ograničenog razdoblja, aktivnosti koje se podupiru na temelju ove Regulative i s njima povezani troškovi mogu se smatrati prihvatljivima od 1. januara 2021. čak i ako su aktivnosti provedene i troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava.				
GLAVA IV. POCEDURALNE ODREDBE Član 62. Izvršavanje delegiranja ovlasti 1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uslovima utvrđenima u ovom članu. 2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz Člana 11., 36., 46. i 65. dodjeljuje se Komisiji počevši od 14. jula 2021. do 31. decembra 2027. 3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz Člana 11., 36., 46. i 65. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi. 4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. aprila 2016. 5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Evropskom parlamentu i Vijeću. 6. Delegirani akt donesen na temelju Člana 11., 36., 46. i 65. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Evropskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Evropskog parlamenta ili Vijeća.				
Član 63. Postupak odbora 1. Komisiji pomaže Odbor za Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu. Navedeni odbor je odbor u smislu Regulative (EU) br. 182/2011. 2. Pri upućivanju na ovaj stav primjenjuje se Član 5. Regulative (EU) br. 182/2011.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
GLAVA V. ZAVRŠNE ODREDBE Član 64. Izmjene Regulative (EU) 2017/1004 Član 6. Regulative (EU) 2017/1004 mijenja se kako slijedi: 1. stavovi 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim: „1. Ne dovodeći u pitanje svoje postojeće obveze u pogledu prikupljanja podataka na temelju prava Unije, države članice prikupljaju podatke u okviru plana rada koji je sastavljen u skladu s višegodišnjim programom Unije („nacionalni plan rada”). Države članice Komisiji elektroničkim putem podnose svoje nacionalne planove rada do 15. oktobra godine koja prethodi godini u kojoj se nacionalni plan rada treba početi provoditi, osim ako je postojeći plan i dalje na snazi, o čemu dotične države članice obavješćuju Komisiju.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture i Višegodišnjeg programa za ribarstvo i akvakulturu	Tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona

2. Komisija donosi provedbene akte kojima se, do 31. decembra godine koja prethodi godini u kojoj se nacionalni plan rada treba početi provoditi, odobravaju nacionalni planovi rada iz stava 1. Pri odobravanju nacionalnih planova rada Komisija u obzir uzima evaluaciju koju je proveo STECF u skladu s članom 10. Ako se takvom evaluacijom upućuje na to da nacionalni plan rada nije u skladu s ovim članom ili da se njime ne osigurava znanstvena relevantnost podataka ili dostatna kvaliteta predloženih metoda i postupaka, Komisija odmah obavješćuje dotičnu državu članicu i navodi izmjene tog plana rada za koje je ocijenila da ih je nužno provesti. Slijedom toga, dotična država članica dostavlja Komisiji revidirani nacionalni plan rada.”; 2. dodaje se sljedeći stav: „5. Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju pravila o postupcima, formatu i vremenskim rasporedima za podnošenje nacionalnih planova rada iz stava 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 25. stava 2.”.				
Član 65. Prelazne odredbe 1. Regulativa (EU) br. 508/2014 i svi delegirani i provedbeni akti doneseni na temelju te regulative nastavljaju se primjenjivati na programe i operacije koji primaju potporu iz EFPR-a u okviru programskog razdoblja 2014.–2020. 2. Kako bi se omogućio jednostavniji prijelaz sa sustava potpore uspostavljenog Regulativom (EU) br. 508/2014 na sustav uspostavljen ovom Regulativom, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s članom 62. ove Regulative radi utvrđivanja uvjeta pod kojima se potpora koju je odobrila Komisija na temelju Regulative (EU) br. 508/2014 može integrirati u potporu predviđenu na temelju ove Regulative. 3. Upućivanja na Uredbu (EU) br. 508/2014 smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu u pogledu programskog razdoblja 2021.–2027.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Član 66. Stupanje na snagu i datum početka primjene	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

Ova Regulatorika stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od 1. januara 2021. u pogledu potpore u okviru izravnog i neizravnog upravljanja predviđene u glavi III.				
---	--	--	--	--

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
NAZIV PROPISA	Predlog Zakona o strukturnim mjerama i dodjeli državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi
1. Definisanje problema - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? - Donošenje ovog zakona proisteklo je iz potrebe za usklađivanjem sa pravnom tekovinom Evropske unije u cilju primjene programa podrške za sektor ribarstva, uz podjelu nadležnosti i uspostavljanje procedura kakve su definisane propisima EU. Uvođenje strukturnih mjera neophodno je radi unaprjeđivanja sektora ribarstva, promovisanja konkurentnog, ekološki i resursno održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, podsticanja sprovođenja mjera Zajedničke ribarske politike, kao i promovisanja ravnomjernog teritorijalnog razvoja područja gdje se obavljaju ribolov i akvakultura. - U ovom trenutku ne postoji pravni okvir koji bi regulisao ovu vrlo značajnu oblast u sektoru ribarstva i ne postoje mehanizmi kojima bi se adekvatno regulisali način i uslovi za dodjelu sredstava podsticaja korisnicima kroz strukturne mjere u sektoru ribarstva i akvakulture, kao i sredstva državne pomoći onako kako to propisuje Zajednička ribarska politika. - Bez postojanja ovog zakonskog rješenja bila bi otežana, odnosno onemogućena, dodjela sredstava podrške koja obezbjeđuje Evropski Fond za pomorstvo i ribarstvo, a samim tim bi bio onemogućen razvoj sektora ribarstva u njegovom punom kapacitetu i postizanje konkurentnosti na EU tržištu. - Nepostojanje pravnog okvira u crnogorskom zakonodavstvu koji reguliše područje Zajedničke ribarske politike koje se odnosi na utvrđivanje načina i uslova za dodjelu sredstava podsticaja korisnicima kroz strukturne mjere u sektoru ribarstva i akvakulture, kao i načine i uslove za sticanje prava na dodjelu državne pomoći ostaju oštećeni profesionalni ribari i uzgajivači, svi subjekti u sektoru ribarstva koji se bave preradom, distribucijom, prodajom ribe, a samim tim i potrošači. - Postojeći problemi u sektoru ribarstva bi se dodatno produbili bez obezbjeđivanja pravnog osnova za regulisanje načina i uslova za dodjelu podrške iz Evropskog Fonda za pomorstvo i ribarstvo. Time bi se onemogućilo smanjenje privrednih, socijalnih i teritorijalnih razlika u ribarstvu i akvakulturi kroz različite vrste finansijske podrške, kao i promovisanje konkurentnog, ekološki i ekonomski održivog, društveno odgovornog ribarstva i akvakulture.	
2. Ciljevi - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. - Predloženim propisom postižu se sledeći ciljevi: smanjenje uticaja ribolova na morsku sredinu, uključujući izbjegavanje i smanjenje neželjenog ulova u najvećoj mogućoj mjeri; zaštita i očuvanje morskog biodiverziteta i morskog ekosistema; obezbjeđivanje ravnoteže između kapaciteta ribolovne flote i raspoloživih resursa ribe i drugih morskih organizama; jačanje konkurentnosti i održivosti privrednih društava, preduzetnika, odnosno drugih pravnih lica koja se bave ribolovom ili akvakulturom; unapređenje zaštite i uslova na radu; jačanje tehnološkog razvoja i inovacija; povećanje energetske efikasnosti; razvoj stručnog usavršavanja i usvajanja	

novih stručnih vještina i cjeloživotnog učenja; zaštita i očuvanje morskog biodiverziteta i poboljšanja ekosistema povezanih sa akvakulturom i promocije resursno održive akvakulture; promocija akvakulture koja pruža visok nivo zaštite životne sredine, promocije zdravlja i dobrobiti životinja i javnog zdravlja; unapređenje prikupljanja i upravljanja podacima; unapređenje pružanja naučnih mišljenja za održivo i odgovorno upravljanje resursima ribe i drugih morskih organizama; unapređenje praćenja, kontrole i nadzora ribolovnih aktivnosti; jačanje institucionalnih kapaciteta i efikasnosti javne uprave; promovisanje ekonomskog rasta i društvene odgovornosti; otvaranje novih radnih mjesta i podrška zapošljavanju i mobilnosti radne snage u obalnom i kontinentalnom području koje zavisi od ribolova i akvakulture, uključujući diverzifikaciju aktivnosti u ribarstvu; poboljšanja organizacije tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture; podsticanje ulaganja u sektor prerade i stavljanja na tržište.

- Svi ciljevi koji su navedeni u potpunosti se poklapaju sa ciljevima postavljenim u Strategiji ribarstva Crne Gore 2015-2020 sa Akcionim planom za prenošenje, implementaciju i sprovođenje pravne tekovine EU (revizija Strategije je u toku). Nacrt Zakona o strukturnim mjerama i dodjeli državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi usklađen je sa Regulativom (EU) 2021/1139 Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. jula 2021. o uspostavljanju Evropskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmeni Uredbe (EU) 2017/1004.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- **Obrazložiti preferiranu opciju?**
- Rješavanje navedenih problema i ispunjavanje pobrojanih ciljeva jedino je moguće ostvariti donošenjem propisa i uspostavljanjem pravnog okvira koja će u potpunosti definisati uslove i načine sprovođenja strukturnih mjera, kao i načine dodjele državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi. Kroz Uredbu o mjerama o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike – Agrobudžet sprovode se mjere podrške u ribarstvu i akvakulturi, i to su budžetska sredstva koja se opredijeljuju za modernizaciju i povećanje efikasnosti i konkurentnosti sektora, kao jedini način ulaganja u ovaj sektor ribarstva i akvakulture.
- Donošenjem ovog zakona izvršiće se usklađivanje sa propisima Zajedničke ribarske politike koji regulišu oblast strukturne politike i državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi i stvoriće se osnov za dalje razvijanje kroz donošenje podzakonskih akata. Ovim će se uvesti nedostajuća pravila i standardi u ovoj oblasti, čijom primjenom će se obezbijediti smanjenje privrednih, socijalnih i teritorijalnih razlika u ribarstvu i akvakulturi kroz različite vrste finansijske podrške, kao i promovisanje konkurentnog, ekološki i ekonomski održivog, društveno odgovornog ribarstva i akvakulture.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- **Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.**
- Predloženi zakon će imati uticaja na cjelokupni sektor ribarstva koji uključuje morsko ribarstvo, marikulturu, sektor prodaje ribe i ribljih proizvoda (iz ulova, uzgoja i prerade) i krajnjeg potrošača.
 - Pozitivni efekti predloženog zakona su: stvaranje osnova za ekološki i resursno održivi, inovativni, konkurentni i na naučnim osnovama zasnovani ribolov i ekološki i resursno održive, inovativne, konkurentne i na naučnim osnovama zasnovane akvakulture; obezbjeđivanje naučnih mišljenja, odnosno naučnih saznanja, prikupljanja podataka i upravljanja podacima, kontrole i nadzora; zapošljavanje i ravnomjerni teritorijalni razvoj; poboljšanje organizacije tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture i ulaganje u sektor prerade i stavljanja na tržište.
 - Predloženi zakon ne prouzrokuje negativan uticaj u ovoj oblasti.
 - Direktan uticaj ovog zakona biće na profesionalne ribare i uzgajivače na način što će se omogućiti: modernizacija i uvođenje novih tehnologija u oblasti ribarstva i akvakulture,

poboljšanje proizvoda i opreme, tehnika i sistema upravljanja i organizacije; saradnja između naučnih institucija i ribara; povećanje mogućnosti zapošljavanja i stručnog usavršavanja u oblasti ribolova i akvakulture; pokretanje poslovanja mladih ribara i uzgajivača; poboljšanje higijenskih, zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uslova ribara; finansijska pomoć ribarima za gubitke prouzrokovane klimatskim nepogodama, ekološkim incidentima i u slučaju nesreća na moru; sprovođenje mjera za smanjenje uticaja ribolova na morsku sredinu; inovacije u oblasti ribolova koje se odnose na očuvanje živih resursa mora; poboljšanje infrastrukture ribarskih luka, iskrcajnih mjesta, vezova i pristaništa za ribolovne plovne objekte; povećanje potencijala lokaliteta za akvakulturu; zaštita zdravlja i dobrobiti životinja u oblasti akvakulture; osiguranje proizvodnje u akvakulturi, kao i na sve subjekte u sektoru ribarstva koji se bave preradom (kroz podsticanje prerade i poboljšanja kvaliteta proizvoda ribarstva), distribucijom, prodajom ribe, kao i na potrošače, kroz kontrolu i inspeksijski nadzor nad sprovođenjem pravila propisanih ovim zakonom.

- Unapređivanjem sektora ribarstva i akvakulture kroz strukturne mjere, stvoriće se uslovi za modernizaciju i poboljšanje efikasnosti ulova, što će dovesti do veće selektivnosti i samim tim boljom ponudom ribe i ribljih proizvoda krajnjem potrošaču. Takođe, će se kroz poboljšanje organizacije tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture i ulaganje u sektor prerade i stavljanja na tržište stvoriti osnove za regulaciju cjenovne politike i bolju pristupačnost za krajnjeg potrošača. Uspostavljanjem pravila propisanih ovim zakonom omogućiće se razvoj sektora ribarstva, te će se indirektno smanjiti nelegalni ribolov usled podrške koju će biti moguće ostvariti jedino kroz legalne tokove.

- Primjena ovog propisa ni u kom slučaju ne može izazvati troškove građanima i privredi, već upravo suprotno, danom ulaska Crne Gore u EU, dovešće do mogućnosti obezbjeđivanja dodanih sredstava kroz Evropski Fond za pomorstvo i ribarstvo.
- Donošenjem ovog propisa neće biti dodatnih troškova, osim onih koji će biti u skladu sa već postojećim planiranjem budžetskih sredstava za ribarstvo i akvakulturu.
- Donošenjem ovog propisa stvaraju se uslovi za finansijsku podršku organizacijama proizvođača, udruženjima organizacija proizvođača i međusektorskim organizacijama, što će dovesti do veće zainteresovanosti i samim tim do njihovih formiranja, što će za posledicu imati bolje uređenja tržišta za proizvode ribarstva i akvakulture.
- Ovaj zakon neće stvoriti dodatna administrativna opterećenja, kao ni biznis barijere.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.
- Korisnicima sredstava podsticaja u ribarstvu i akvakulturi može se dodijeliti državna pomoć. Državna pomoć dodjeljuje se iz Budžeta Crne Gore, a može se dodijeliti i iz budžeta lokalnih samouprava na osnovu programa dodjele državne pomoći sektoru ribarstva i akvakulture. Dodjela državne pomoći biće planirana preciznim procjenama, vodeći računa o dosadašnjim iskustvima ulaganja u ribarski sektor. Državna pomoć iz budžeta Crne Gore dodjeljuje se kao subvencije ili subvencionirane kamatne stope na kredite, fiskalne olakšice, garancije države ili lokalne samouprave, udio u vlasničkom kapitalu, podrška za izvoz, formiranje fondova za razvoj i povoljni zajmovi. Korisniku sredstava podsticaja može se dodijeliti državna

pomoć male vrijednosti ("de minimis"). Državna pomoć male vrijednosti ("de minimis") je vrijednost pomoći koja ne narušava tržište i može se dodijeliti korisniku sredstava podsticaja u iznosu najviše do 30.000 EUR za tri godine. Ukupan iznos državne pomoći male vrijednosti ("de minimis") dodijeljen svim proizvođačima u ribarstvu i akvakulturi za period od tri godine ne smije biti veći od 2,5% ukupne godišnje vrijednosti proizvodnje u ribarstvu i akvakulturi. Kroz pregovore sa EU biće jasnije na koji način će se sprovoditi dodjela državne pomoći i koje uslove korisnici treba da ispune da bi tu pomoć realizovali.

- Dosadašnja praksa je da se svake godine planiraju sredstva za podršku profesionalnim ribarima i uzgajivačima (akvakultura) kroz mjere Agrobudžeta, te se korisnicima opredjeljuju sredstva kroz 5 javnih poziva i to: Javni poziv za modernizaciju profesionalne flote u malom privrednom ribolovu, Javni poziv za modernizaciju profesionalne ribolovne flote za ulov demerzalnih resursa, Javni poziv za modernizaciju profesionalne ribolovne flote za ulov pelagičnih resursa, Javni poziv za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture i Javni poziv za dodjelu podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora slatkovodne akvakulture. Svaki korisnik koji zadovolji uslove propisane javnim pozivima može da ostvari podršku u vrijednosti od 50% od realizovane aktivnosti, a najviše 10.000,00 €, 8.000,00 € i 7.000,00 € u zavisnosti od vrste javnog poziva.

Pregled potrošnje sredstava za period 2021-2024:

Tabela 1: Mjere za podršku profesionalnim ribarima u skladu sa Agrobudžetom u periodu od 2021-2024 – opredijeljena sredstva

Naziv mjere	2021(€)	2022(€)	2023(€)	2024(€)
Modernizacija profesionalne ribolovne flote za ulov demerzalnih resursa	120.000,00	120.000,00	140.000,00	80.000,00
Modernizacija profesionalne ribolovne flote za ulov pelagičnih resursa	40.000,00	40.000,00	50.000,00	30.000,00
Modernizacija profesionalne ribolovne flote u malom privrednom ribolovu za plovila do 10 m dužine	150.000,00	150.000,00	160.000,00	240.000,00

Tabela 3: Mjere podrške za marikulturu i akvakulturu u skladu sa Agrobudžetom – opredijeljena sredstva

Naziv mjere	2021(€)	2022(€)	2023(€)	2024(€)
Poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora marikulture	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Poboljšanje konkurentnosti i efikasnosti sektora slatkovodne akvakulture	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00

- S obzirom na to da iz godine u godinu raste broj korisnika – nosioca dozvole procjena bi bila da do 2029 godine imamo 500 korisnika (dozvole za privredni ribolov na moru izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za ribarstvo, na osnovu mišljenja naučne ustanove – Instituta za biologiju mora Kotor, vršeći procjene zaliha ribe i drugih morskih organizama koji se mogu iskrcati godišnje. U skladu sa naučnim mišljenjem Instituta za biologiju mora, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđuje kapacitet ribolovne flote, izražen u kV i GT, i maksimalno dozvoljeni godišnji ulov pridonih, pelagičkih resursa i malih priobalnih ribljih resursa),
- U periodu od 4 godine (2029-2032), vođeni iskustvima potrošnje sredstva budžeta Crne Gore, predvidjeli bismo da bi korisnici potencijalno dobili 7,4 miliona € državne pomoći. Napominjemo da je primjena propisa planirana za 01.01.2029. godine, te u godinama narednim ovaj propis neće imati nikakvog uticaja na budžet Crne Gore.

Naziv mjere	2029 (€)	2030(€)	2031(€)	2032(€)
Državna pomoć	0,74 mil	1.5 mil	2.2 mil	3,7 mil
Predviđanje broja korisnika	10%	20%	30%	50%
Ukupan broj podržanih korisnika (500 korisnika ukupno)	120	140	200	280

- Napomena: samo sprovođenje će biti takvo da ograniči prekoračenje „de minimis“ pravila.
- Kako je predviđena kontinuirana porška profesionalnim ribarima i uzgajivačima, finansijska sredstva bi se morala obzbiheđivati tokom određenog vremenskog perioda. Kada je u pitanju realizacija strukturnih mjera, Višegodišnjim programom za ribarstvo i akvakulturu će se definisati programsko razdoblje i iznos sredstava koja će Crnoj Gori biti opredijeljena za korišćenje. U ovom trenutku nije moguće ni približno procijeniti koji iznos bi se potencijalno opredijelio Crnoj Gori za sektor ribarstva i akvakulture kroz pomenuti fond, posbno naglasavajući činjenicu da je primjena zakona planirana danom pristupanja Crne Gore EU, te je iz ove perspektive teško odrediti i okvirne iznose. Takođe, u zavisnosti od vrsta mjera i poziva različit je procenat kofinansiranja od strane države i varira od 50% do 20%. Poređenja radi, iskusvo Hrvatske je da su za programski period 2007-2013. godine imali na raspolaganju 4,3 milijarde €, a u finansijskom razdoblju od 2014-2020. godine ukupna alokacija sredstava iz proračuna Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo iznosilo je 252, 6 miliona eura. Kada bi ovo primjenili na Crnu Goru, uz slobodnu procjenu da bi se mogla opredijeliti sredstava za period 2029-2032 godina u iznosu od 100-150 miliona €, učešće budžeta Crne Gore za petogodišnji period bio 50-75 miliona €, u zavisnosti od mjera i procenta kofinansiranja.
- Implementacijom ovog propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.
- Ne, jer je primjena zakona planirana danom pristupanja Crne Gore EU.
- Planirano je donošenje podzakonskih akata, iz kojih neće proisteci finansijske obaveze dodatno, već će bliže propisati sprovođenje strukturnih mjera u ribarstvu i akvakulturi.
- S obzirom da će implementacija ovog propisa dovesti do direktnog uticaja na korisnike, ribare i uzgajivače, budžet Crne Gore će prihodovati kroz poreske obaveze, (nabavke materijala i opreme, usluga i dr.), plaćanja taks i ostalih dažbina u skladu sa zakonima koji pokrivaju ovu oblast.
- S obzirom na kompleksnost EU fonda i strukturnih mjera, kao i to da se po prvi put piše propis ovog tipa koji se odnosi i na državnu pomoć, onako kako to uređuju pravila EU i uzimajući u obzir činjenicu odložene implementacije propisa, sve procjene su bile okvirne. Međutim, iako okvirne, koristili smo metodologiju dosadašnjeg planiranja nacionalnih sredstava za poršku korisnicima u sektoru ribarstva i akvakulture.
- Problem u preciznoj procjeni finansijskih izdataka/prihoda se ogleda u tome da je primjena zakona danom pristupanja Crne Gore EU, te da će se mjere sprovoditi u skladu sa Višegodišnjim programom ribarstva i akvakulture države Crne Gore, a u ovom trenutku se ni približno ne mogu procijeniti sredstva koja će EU

opredijeliti kroz EU fonda za pomorstvo ribarstvo.

- Nije bilo sugstija Ministarstva finansija na Predlog Zakona o strukturnim mjerama i dodjeli državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi.
- S obzirom da nije bilo sugstija Ministarstva finansija na Predlog Zakona o strukturnim mjerama i dodjeli državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi, nije bilo uvrštavanja.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertna podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.
- Pri izradi predloga zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi korišćena je eksterna ekspertna podrška (Mirta Novak – Hrvatska) koja je obezbijedena iz sredstava UNOPS projekta koji ima za cilj jačanje kapaciteta država regiona kroz stručno znanje, najbolje prakse i podršku reformskim procesima. Kroz ovu inicijativu, UNOPS pomaže zemljama Zapadnog Balkana u unapređenju institucionalnih i administrativnih kapaciteta, kao i u poboljšanju zakonodavnog i strateškog okvira. Kada je riječ o Crnoj Gori, projekat je u potpunosti usklađen sa potrebama pregovaračke strukture, a posebna pažnja posvećena je ispunjenju završnih mjerila u pregovaračkim poglavljima, što je ključno za dinamiku evropskih integracija.
- Tokom pripremne faze konsultovani su profesionalni ribari kroz niz sastanaka ili neposredno intervjuima koji su obavijani tokom sprovođenja mjera modernizacije flote, gdje smo dobijali konkretne predloge i sugestije. Takođe, tokom sprovođenja mjera Agrobudžeta, korisnicima je upućen konkretni anketni upitnik: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXLzOcHdD3UqTrZkQkY3U_VEE0Aan66plg_3qxmZQplTTww/viewform koji je služio da se korisnici izjasne o strukturnim mjerama koje se sprovode, daju sugestije i komentare. Prilikom formiranja Radne grupe za izradu Nacrta zakona, pozvani su svi predsjednici udruženja profesionalnih ribara i uzgajivača, koji su delegirali svoje članove, a koji su imali mogućnost da uzmu aktivno učešće u izradi ovog propisa. Nacrt Zakona bio je predmet Javne rasprave od 10. marta 2025 godine i trajala je 20 dana. Poziv za javnu raspravu bio je oglašen na sajtu ministarstva i na portalu e - Uprave. Tokom Javne rasprave organizovan je jedan okrugli sto 25. marta 2025 godine, na kojem su prisustvovali predstavnici ribara, kao zainteresovane strane. Tokom okruglog stola nije bilo konkretnih predloga, već se povela diskusija o stanju u sektoru ribarstva i mogućnostima koje su pred ribarskim sektorom. Izvještaj sa Javne rasprave: <https://www.gov.me/clanak/izvjestaj-o-sprovedenoj-javnoj-raspravi-za-nact-zakona-o-strukturnim-mjerama>.
- Takođe Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uputilo je predlog Zakona o strukturnim mjerama i dodjeli državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi na mišljenje Sekretarijatu za zakonodavstvo koje je dalo pozitivno mišljenje uz sugestije da se mišljenje nadalje traži i od relevantnih, za predlog zakona, ministarstava. Zahtjev za mišljenje upućen je Ministarstvu javne uprave, Ministarstvu pravde, kao i Agencije za zaštitu konkurencije. Nakon konsultacija, prihvaćene su sugestije Ministarstva pravde u dijelu kaznenih odredbi, sa ciljem preciznog definisanja istih i usklađivanja članova. Nakon prihvaćenih sugestija predlog zakona je dobio pozitivna mišljenja od svih navedenih ministarstava.

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?
- Ne postoje potencijalne prepreke za implementaciju ovog zakona.
- Primjena zakona planirana je danom pristupanja Crne Gore EU, kako bi se sektor ribarstva kroz mehanizme koji su sada na raspolaganju pripremio za povlačenje finansijskih sredstava koja će mu biti obezbijedena danom ulaska u EU kroz Evropski fond za pomorstvo i ribarstvo. Za sprovođenje predloženog zakona vršiće se obuke zainteresovanih strana, studijske posjete i ekspertne misije u cilju što boljeg shvatanja procesa koji su pred

svima postavljeni.

- Osnovni indikatori za mjerenje ispunjenja ciljeva predloženog zakona mogu biti praćenje smanjenja neželjenog ulova kroz elektronske dnevnike ulova, naučni podaci o održivom iskorišćavanju ribljeg fonda i drugih morskih organizama; povećan broj registrovanih profesionalnih ribara i uzgajivača, kao i jačanje konkurentnosti i održivosti privrednih društava, preduzetnika, odnosno drugih pravnih lica koja se bave ribolovom ili akvakulturom, a koje će se mjeriti povećanim ulovom, uzgojem i prihodom; povećanje energetske efikasnosti; unapređenje praćenja, kontrole i nadzora ribolovnih aktivnosti kroz povećanje broja uređaja za praćenje; otvaranje novih radnih mjesta i podrške zapošljavanju i mobilnosti radne snage u obalnom i kontinentalnom području koje zavisi od ribolova i akvakulture, uključujući diverzifikaciju aktivnosti u ribarstvu.
- Za sprovođenje monitoringa i evaluacije ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona zaduženo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za ribarstvo, direktno i preko inspektora za ribarstvo.

Podgorica, 24.04.2025. godine



MINISTAR

Vladimir Joković



Ministarstvo
finansija

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Primljeno: 08-05-2025				
Org. jed.	Jed. natv. kl. zrak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06-	318/	25-	2512/	8

Adresa: Ul. Stanka Dragojevića br. 2
81000 Podgorica Crna Gora
www.mif.gov.me

Br: 05-02-040/25-12293/2

Podgorica, 05.05.2025. godine

Za: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, Rimski trg 46, Podgorica

gospodinu, Vladimiru Jokoviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o strukturnim mjerama i dodjeli državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi

Veza: Vaš akt br. 06-318/25-25121/5 od 22.04.2025. godine

Poštovani gospodine Jokoviću,

Povodom *Predloga zakona o strukturnim mjerama i dodjeli državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Dostavljenim Predlogom utvrđuje se da je donošenje ovog zakona proisteklo iz potrebe za usklađivanjem sa pravnom tekovinom Evropske unije u cilju primjene programa podrške za sektor ribarstva, uz podjelu nadležnosti i uspostavljanje procedura kakve su definisane propisima EU. Uvođenje strukturnih mjera neophodno je radi unapređivanja sektora ribarstva, promovisanja konkurentnog, ekološki i resursno održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, podsticanja sprovođenja mjera Zajedničke ribarske politike, kao i promovisanja ravnomjernog teritorijalnog razvoja područja gdje se obavljaju ribolov i akvakultura.

Uvidom u dostavljeni materijal i Izveštaj o analizi uticaja propisa, navedeno je da se za implementaciju predmetnog propisa može dodijeliti državna pomoć iz Budžeta Crne Gore, a može se dodijeliti i iz budžeta lokalnih samouprava na osnovu programa dodjele državne pomoći sektoru ribarstva i akvakulture. Korisniku sredstava podsticaja može se dodijeliti državna pomoć male vrijednosti u iznosu do 30.000,00 € za tri godine. Ukupan iznos državne pomoći male vrijednosti dodijeljen svim proizvođačima u ribarstvu i akvakulturi za period od tri godine ne smije biti veći od 2,5% ukupne godišnje vrijednosti proizvodnje u ribarstvu i akvakulturi.

Dodatno, kroz pregovore sa EU biće jasnije na koji način će se sprovoditi dodjela državne pomoći i koje uslove korisnici treba da ispune da bi tu pomoć realizovali.

S tim u vezi, Ministarstvo finansija, sa aspekta državnog budžeta, nema primjedbi na *Predlog zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi*.

S poštovanjem,



MINISTAR
Novica Vuković



Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića 167
81 000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 481 301

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Br: 04/4-907/25-1757/2

Primijeno:		30-05-2025		
Org. jed.	Urednik	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06-318/25-2512/15				

30. maj 2025.godine

Za: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
ministru Vladimiru Jokoviću

Veza: Dopis br: 06-318/25-2512/14

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi s pravnom tekovinom Evropske unije

Poštovani,

Dopisom broj 06-318/25-2512/14 od 30. maja 2025. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi s pravnom tekovinom Evropske unije**.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 20 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 98/23 i 102/23, 113/23, 71/24, 72/24, 90/24, 93/24, 104/24, 117/24, 39/25) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,



Maida Gorčević

MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti **Predloga zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi s pravnom tekovinom Evropske unije**

Dostavljeno:

- Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
- a/a



Broj: 01-430/25-214/3

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA
25.04.2025. godine

Primijeno: 25-04-2025				
Org. jed.	Jedinstveni klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06-318/25-2512/1				

Savjet Agencije za zaštitu konkurencije na osnovu člana 20f stav 1 tačka 10 Zakona o zaštiti konkurencije ("Sl. list CG", br. 44/12, 13/18 i 145/21), i člana 10 Zakona o kontroli državne pomoći ("Sl. list CG", br. 12/18), u postupku ocjene usklađenosti, po prijavi državne pomoći podnijetoj od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore, a na osnovu prijedloga mišljenja vd zamjenika direktora Agencije za zaštitu konkurencije, na sjednici održanoj 25.04.2025. godine donosi

MIŠLJENJE

Predlog Zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi, ne predstavlja državnu pomoć u smislu Zakona o kontroli državne pomoći obzirom da je članom 1 stav 2 Zakona definisano da se ovaj zakon ne primjenjuje na podsticaje za razvoj poljoprivrede i ribarstva.

OBRAZLOŽENJE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (udaljem tekstu: „Ministarstvo“) je dostavilo Agenciji za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: „Agencija“), Zahtjev za mišljenje br. 06-318/25-2512/1 od 03.04.2025. godine, zaveden u Agenciji pod br. 05-430/25-214/1 od 14.04.2025. godine, u vezi sa Predlogom Zakona o strukturnim mjerama i dodjeli državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi (u daljem tekstu: „Predlog zakona“).

Ministarstvo je u prilogu inicijalnog zahtjeva dostavilo tekst Predloga zakona o strukturnim mjerama i dodjeli državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi. U zahtjevu se navodi da je Ministarstvo u susret privremenom zatvaranju Poglavlja 13 - Ribarstvo, pripremio Predlog Zakona, a sve u skladu sa mjerilima za zatvaranje poglavlja utvrđenim od strane Evropske komisije, te čvrstim opredeljenjem Vlade da Crna Gora postane sledeća članica Evropske unije.

Predlog zakona

Predlogom zakona je propisano da se istim uređuju strukturne mjere podrške u ribarstvu i akvakulturi, uslovi, način i dinamika sprovođenja strukturnih mjera, sistem upravljanja i kontrole sprovođenja strukturne politike, kao i druga pitanja u dijelu finansijske podrške u ribarstvo i akvakulturu.

Članom 13 Predloga zakona -- propisano je sljedeće: Davalac državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi je svaki organ vlasti ili drugo pravno lice koje upravlja ili dodjeljuje državna sredstva, uključujući: Vlada Crne Gore, organi državne uprave, jedinice lokalne samouprave, fondovi ili druga pravna lica koja dodjeljuju ili planiraju dodjelu državne pomoći u skladu sa ovim Zakonom i posebnim propisima.

Korisnik državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi je svaki privredni subjekt koji obavlja djelatnost u sektoru ribarstva i akvakulture, bez obzira na njegov pravni status i način finansiranja, a koji ostvaruje ekonomsku korist od dodijeljene državne pomoći, nezavisno od njenog oblika, izvora ili namjene.

Član 14 Predloga zakona – propisuje da je nadležno tijelo za uspostavljanje i sprovođenje sistema državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi iz člana 13 ovog zakona Ministarstvo. Dalje navodi da je Ministarstvo dužno da vodi evidenciju o dodijeljenoj državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi i redovno dostavlja izvještaje nadležnim domaćim i međunarodnim institucijama, u skladu sa posebnim propisima i međunarodnim obavezama Crne Gore.

Članom 15 Predloga zakona definisani su načini podrške ribarstvu i akvakulturi na lokalnom nivou. Navodi se da jedinice lokalne samouprave mogu u okviru svojih razvojnih programa dodjeljivati podršku u sklopu mjera strukturne politike iz člana 10 ovog zakona, u skladu sa odredbama zakona.

Jedinice lokalne samouprave ne mogu dodjeljivati pomoć koja se zasniva na cijeni, količini, jedinici proizvodnje i / ili jedinici sredstava za proizvodnju, osim ako ta pomoć ispunjava uslove za pomoć male vrijednosti (de minimis), u skladu sa pravilima koja uređuju dodjelu državne pomoći malih iznosa u sektoru ribarstva i akvakulture.

Ocjena

Odredbom člana 1 stav 2 Zakona o kontroli državne pomoći definisano je da se ovaj zakon ne primjenjuje se na podsticaje za razvoj poljoprivrede i ribarstva.

Imajući u vidu navedeno, Predlogom Zakona o strukturnim mjerama i dodjeli državne pomoći u ribarstvu, ne uređuju se pitanja državne pomoći u smislu Zakona o kontroli državne pomoći.

PREDSJEDNIK SAVJETA

Dragan Damjanović



Dostavljeno:

- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Rimski trg broj 46, Podgorica
- u spise predmeta i
- a/a.



Crna Gora
Ministarstvo javne uprave

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Adresa: Rimski Trg br 45
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 482 131
fax: +382 241 790
www.mju.gov.me

Br: 01-040/25-1592/2

Primljeno: 17. 04. 2025				
Org. jed.	Udio nast. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06-318		25	-25	12/3

17. 4. 2025. godine

Za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
gospodin Vladimir Joković, ministar

Veza: akt broj: 01-040/25-1592 od 14. 4. 2025. godine

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o strukturnim mjerama i dodjeli državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi

Poštovani gospodine Jokoviću,

Povodom Vašeg akta broj 06-318/25-2512/1 od 3.4.2025. godine, kojim se obraćate zahtjevom za mišljenje na Predlog zakona o strukturnim mjerama i dodjeli državne pomoći u ribarstvu i akvakulturi, obavještavamo Vas da sa aspekta nadležnosti Ministarstva javne uprave nemamo primjedbi i sugestija.

S poštovanjem,
MINISTAR
mr Marash Dukaj

Dostavljeno: - naslovu
- a/a
Kontakt osoba: Nedeljko Vuk
Samostalni savjetnik II
tel: 068 863 934
e-mail: nedjeljko.vuk@mju.gov.me



Ministarstvo
ekonomskog
razvoja

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

28-04-2025				
Priloga:	Dr. jed.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
	06-318	25-2512	7	

Adresa: Rimski trg 46
81000 Podgorica
Crna Gora
tel: +382 20 482 301
www.gov.me/mek

Broj: 08-053/25-1863/1

22. april 2025.

Predmet: Mišljenje na Predlog Zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi

Poštovani gospodine Jokoviću,

U skladu sa Vašim dopisom br. 06-318/25-2512/1 od 3. aprila 2025. godine u vezi sa zahtjevom za dostavljanje mišljenja na Predlog Zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi, obavještavamo Vas da je Ministarstvo ekonomskog razvoja saglasno sa Predlogom Zakona, uz napomenu da je shodno članu 10 Zakona o kontroli državne pomoći, potrebno prijaviti Zakon na prethodnu ocjenu Agenciji za zaštitu konkurencije.

Stojimo na raspolaganju za sva dodatna pitanja.



MINISTAR
Nik Gjeloshaj

Obradila:

Ksenija Aranitović

Samostalna savjetnica u Direkciji za programiranje i implementaciju EU fondova
e-mail: ksenija.aranitovic@mek.gov.me

Odobrila:

mr Ivona Savičević

Generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i implementaciju EU fondova



Crna Gora

Ministarstvo pravde

Crna Gora MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE PODGORICA				
Primljeno: 22-04-2025				
Org. broj	Službeni znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06-318/25-2512/4				

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 501
fax: +382 20 407 515
www.gov.me/mpa

Broj: 01-040/25-4446/2

16. april 2025. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
G-din Vladimir Joković, ministar

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi

Veza: Vaš akt broj: 06-318/25-2512/2 od 16. aprila 2025. godine

Uvaženi,

Ministarstvo pravde razmotrilo je tekst Predloga zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi, koji je dostavljen aktom broj: 06-318/25-2512/2 od 16. aprila 2025. godine, zaprimljen u ovom Ministarstvu 16. aprila 2025. godine.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da u okviru nadležnosti ovog Ministarstva, nemamo primjedbi na tekst Predloga zakona, budući da su u neposrednoj komunikaciji sa predstavnicima predlagača sugestije Ministarstva pravde ugrađene u tekst Predloga zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi.

Molimo Vas da nakon dobijanja komentara od strane Evropske komisije dostavite ovom Ministarstvu inovirani Predlog zakona i mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo, radi davanja konačnog mišljenja.

S poštovanjem,

MINISTAR
mr. Bojan Božović



Dostavljeno:

- naslovu
- u spise predmeta
- a/a



Crna Gora
Sekretarijat za zakonodavstvo

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
PODGORICA

Adresa: Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 231-535
fax: +382 20 231-592
www.gov.me/szz

Primijeno				
Org. jed.	Estimativni broj	Revid. broj	Prilog	Vrijednost
	06-318	25-25	12	11

Broj: 05-040/25-487/4

26. maja 2025. godine

Za: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Gospodinu Vladimiru Jokoviću, ministru

Veza: Br: 06-318/25-2512/10 od 26. maja 2025. godine

Predmet: **Mišljenje na Predlog zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi***

Poštovani gospodine Jokoviću,

Na **INOVIRANI TEKST PREDLOGA ZAKONA O STRUKTURNIM MJERAMA I DRŽAVNOJ POMOĆI U RIBARSTVU I AKVAKULTURI***, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata nemamo primjedaba, budući da su primjedbe i sugestije Sekretarijata date u neposrednoj saradnji predstavnicima obrađivača 26. maja 2025. godine, inkorporirane u predloženi tekst zakona.

Ukazujemo da u odnosu na Predlog zakona treba pribaviti sljedeća mišljenja, i to:

- Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore u odnosu na odredbu čl. 7 do 12 kojima se uređuje Nacionalni strateški plan razvoja akvakulture i Višegodišnji program za ribarstvo i akvakulturu;
- Agencije za zaštitu konkurencije u odnosu na odredbe čl. 13 do 16 kojima se uređuje državna pomoć u ribarstvu i akvakulturi;
- Ministarstva javne uprave u odnosu na odredbe čl. 17, 18 i 19 kojima se uređuje nadzor; i
- Ministarstva pravde u odnosu na odredbu člana 20 kojom se uređuje kaznena odredba.



SEKRETARKA
Slavica Bajić

Primijeno: 02-06-2025				
Org. jed.	Jedinstven klas. broj	Rečni broj	Prilog	Vrijednost
06-318/25-2512/16				



Crna Gora
Vlada Crne Gore
Generalni sekretarijat

Adresa: Karađorđeva bb
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 482 814
fax: +382 20 224 138
www.gsv.gov.me

Broj: 02-13-318/25-781/4

30. maj 2025. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Gospodin Vladimir Joković, ministar

**Predmet: mišljenje na Predlog Zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u
ribarstvu i akvakulturi**

Uvaženi ministre,

U vezi s vašim aktom (br. 06-318/25-2512/13 od 29. 05. 2025. god.), u kom ste ukazali da:

- Pravno regulisanje Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture predstavlja rezultat usklađivanja sa pravnom tekovinom EU u okviru pregovaračkog procesa sa navedenom međunarodnom organizacijom,
- Višegodišnji plan za ribarstvo i akvakulturu ne predstavlja dokument javne politike shodno Uredbi o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata (Sl. CG, br. 54/2018 od 31.7.2018).

Uvažavajući dostavljena obrazloženja, informišemo Vas da nemamo daljih primjedbi na dostavljeni tekst Zakona.

S poštovanjem,

GENERALNI SEKRETAR VLADE

mr. Dragoljub Nikolić

